


GOMANGKANNA

 Ke thabile go ba mo mosong wo, le go kwa tsholo ye, feela ge ke etla sefaleng. Tshwarelo go latelwa. Eupša balwetši ka morago ntle kua, ka dikoloing, ampolese, go swana, gomme—gomme ke ile ka swanelwa ke go swara bao ba sego ba kgona go tsena ka gare, le a bona, pele nka kgona go tsena ka gare.

² Bjale, ke makala ge e ba kgaetšedi yo a nago le—le moisa yo monnyane, ge a ka se kgone go tla morago ka morago ga sekgalela se. Ke nyaka go rera mantšiboa a, gape, ge Morena a rata. Ge a ka se kgone go tla morago bakeng sa go neela nako yeo, ge ke be ke eme botelele kudu nako ye, go lokile, mmošeng go, a ka kgona go tliša lesele godimo bjale. Eupša ge a ka kgona go tla morago, bjo, bošego bjo, e tla ba mo go kaonekaone gannyane go rena. Eupša a nke eng kapa eng a ka kgonago go e dira, eng kapa eng se e se rago. Ka baka la eng, a ka se kgone go tla morago, re tla tliša moisa yo monnyane bjale bakeng sa go neela. Gomme bjale, ka moka tše, ge ke sa bolela, ge a nyaka go tla bjale, gomme ye e tla ba nako.

³ Bjale, bošego bjo, fao go go ikgetha kudu, ke—ke nyaka go bolela ka thuto bošego bjo, molaetša wa seporofeto wa: *Mohlomphegi, A Ye Ke Nako?* Ka fao ge Morena a rata, ke nyaka go bolela ka thuto yeo bošego bjo. *A Ye Ke Nako, Mohlomphegi?* Goba, *Mohlomphegi, A Ye Ke Nako?* ke ra gore. Gomme ka gona ke nyaka go tšea sebakabotse se, ka bogoneng bja kereke. Moo, fao go bile dilo tše ntši di diregilego ka matšatšing a se makae a go feta, tšeo di šupago godimo go—go selo se segolo ke sa kwešišego. Eupša re, ka mehla re. . . Ditsela tša Modimo di feta go hwetša ntle ke motho, ka fao re no swanela go sepela ka tumelo. Ge mang kapa mang a ka kgona go hlalosa Modimo, gona go ka se sa ba bohlokwa go ba le tumelo, ka gore o—o a tseba gona. Eupša re no sepela ka tumelo.

⁴ Gomme mosong wo, ke gopotše gore ke tla leka go no ba le tirelo ya mehleng ya boebangedi, ka gore, mohuta wa go fetola kgopolo ya ka morago ga ge ke fihla tlase mo le go bona ba bantši ba eme, gomme ba be ba letile botelele. Gomme ka gona, bošego bjo, mohlomongwe e ba bonnyane mo, gomme ka gona nka kgona go ya pele ka se ke nyakago go se bolela.

⁵ Selo se setee ke nyakago go se tsebiša, ge ba bantši ba bona ba le mmogo, ba bantši ba lena mmogo. Ke selo se sengwe ke tlogetšego go se tsebiša lebaka la dibeke di se kae tša go feta. Seo ke, dithapelo tša lena di arabilwe mabapi le molato wa motšhelo wo ke bilego le wona le mmušo. O rarolotšwe. Gomme ka fao re. . . O—o ka moka o fedile bjale. Bjalo ka ge ba bantši ba lena ba kwešiša se ba bilego le sona kgahlanong le nna e be e le

ditšheke tše di bego di direlwa khampheine ntle, gomme go le bjalo ba lekile go bolela gore e be e le tša ka ntle kua. Gomme ba be ba nyaka go ntefiša ditolara tše dikete tše makgolotharo le masemetlhano le se sengwe go ba phahlo ya ka ya sebele, gomme e be e se yona. E be e le ya khampheine. Gomme kereke e tseba ka seo. Ka moka ga lena le tseba ka yona. Gomme mafelelong ba tlile go lefelo leo. . .

⁶ Ke tla no le fa mothalo ntle wo monnyane wa se se diregilego. Ba be kudu, ye meraro go ya go ye mehlano mengwaga, e ka ba, bokgauswi mengwaga ye mehlano, ke a thanka, ka molatong, gomme morago le pele, le semelo sa se sengwe le se sengwe. Eupša ke thabile kudu gore ga se ba kgona go hwetša selo sefe kgahlanong le nna, ka fao ga se ba kgona go mphara molato ka yona. Ka fao go be go se selo sa go pharwa molato, feela, ba rile, feela ga ka—ga ka go hloka tsebo, ka bonna, ke a thanka, ka go se tsebe kudu ka molao. Ba be ba tliša ditšheke go nna gomme ke be ke di saena, ke bea leina la ka godimo ga tšona, ke di bea ka khampeining. Eupša ka gona, ge feela ke beile leina la ka godimo ga tšona, e be e le tša ka, le a bona. Ga go kgathale. . . Ba rile, “Seo ke se sekaone go wena go, ka mokgwa woo. Eupša e be e le tša gago, gomme ka gona o di fa kereke. Eupša ge ka pela o bea leina la gago godimo ga yona, e be e le ya gago, go sa kgathale gore di be di abetšwe eng. Di ngwaletšwe wena.” Ka fao ge di be di beilwe godimo. . . yo mongwe a beile go putlaganya kua, “mpho ya sebele,” e be e tla ba ka moka gabotse. Eupša ba nno ngwala, “William Branham.” Le a bona? Gomme ge ke bea leina la ka godimo ga yona, gona le e dirile. E be e le ka moka ga yona. Ka fao ba be. . . Gomme ka gona mafelelong ka thapelo. . .

⁷ Gomme ka gona e sego telele go fetile, le a tseba, ba be. . . ke bile le pono gore yo mogolo, yo moso, wa muši, wa mošidi, wa dikgapetla, wa go swana le kwena, monna o tlile, a sepelela thoko ya ka, ka menwana ya tshipi. Ke be ke na le thipa ye tee ye nnyane, ka mokgwa woo. Gomme o be a na le godimo ga gagwe, “mmušo wa United States.” Gomme ke be ke sa kgone go thuša selo. Ke be ke se na le thušo. Gomme ka gona Morena a tla lefelong la tiragalo, gomme ya fenngwa. Gomme le elelwa ke le botša seo, e sego telele go fetile.

⁸ Gomme ba fa boitšimeletšo, letšatši le lengwe. Gomme moemedi wa ka, Mna. Orbison ka New Albany, le Ice & Miller ka Indianapolis, ka molato wa motšhelo, ba ile ba mpitša, gomme ba mpotša, “Etle tlase.” Gomme ka ya tlase, Ngwanešu Roberson le nna, le mosadi wa ka, le bahlokomela phahlo ya kereke mo, le ka moka ga rena. Re ile tlase. Gomme ba ile ba re botša gore ba be, mmušo, o be o rata go itšimeletša.

⁹ Gomme ke ile ka re, “Nna, ge ke kolota mang kapa mang eng kapa eng, ke tla ba lefa. Eupša ke dira bokaonekaone kudu bja ka. Eupša,” ka re, “Nna ga ke kolote yeo.” Gomme ka fao ka re, “Nna—nna. . . Ke, ka potego. Modimo o a tseba. Gomme ka baka

la eng ba sa no mphara molato, gona, ge ke na le molato?” Ka re, “Ba bile le mengwaga ye metlhano ba leka go e dira, eupša ga se ba kgona go hwetša selo go e dira ka sona.” Ka fao ka re, “Aowa, ke a gana. Ke no se e lefe go fihla e kgonthišetšwe gore ke a e kolota.”

¹⁰ Gomme ka gona moemedi a ntšeela ka gare gomme a bolela le nna, gomme a re, “Bjale, re ka leka molato. Mmušo o tla o leka.” Gomme a re, “Ge ba dira, selo se nnoši ba ka kgonago go se hwetša kgahlanong le wena, e bile gore wena . . .” Seo ke, seo, tsela ye ke se dirilego. Ga se ka no . . .

¹¹ Ga ke tsebe selo ka go hlokomela dipuku, ka fao ke ile ka swanela go e dira ka tsela ye ke bego ke gopola gore e be e botega. Gomme yona—yona ga se ya ke ya tsoge ya pankiwa ka leina la ka. E be ka mehla e pankiwa go leina la khapheine ya kereke le go ya pele, le a bona, ka fao e be e se selo ke bego nka kgona go se dira ka yona. Gomme nna . . .

¹² O rile, “Go lokile, ba rata go itšimeletša ka, ditolara tše dikete tše lesometlhano, le kotlo ya ditolara tše dikete tše lesome.” Gomme tšhelete ya moemedi e be e le dikete tše lesometlhano. Yeo e ntirile dikete tše masomenne. Gomme ka fao ka gona ba nyaka tše tlhano go feta, ke a nagana ke yona bjale. Ka fao ka ya . . .

¹³ Ka re, “Ke kae lefaseng nka tsogego ka hwetša ditolara tše dikete tše masomenne?” Ka re, “O a tseba, tšhupaletlotlo ya ka ya ka mo, e re ditolara tše lekgolo, goba mohlomongwe bonnyane.” Ka re, “Ke kae mo ke tlogo go hwetša dikete tše masomenne le metšo tša ditolara?” Gomme ka re, “Ga ke na le selo sa go šoma ka go bapela. Ke no se be le yona. Seo ke ka moka.”

¹⁴ Gomme a re, “Mna. Branham,” a re, “sese se e lego sona. Ge re leka molato,” a re, “fao ga go na le go kamaka eupša re ka kgona go fenyā molato.” A re, “Eupša mo go eng. Re ka kgona go o fenyā, ka gore sese se ke tlogo go se dira. Ba ya go tleleima ka moka tšeo e lego tša gago ka gore o saenne leina la gago godimo ga yona. Gomme ba ya go tleleima gore ke ya gago, le ge e pankilwe ka leina la khampheine, kereke, khampheine ya Branham, gomme ka gona kereke.”

¹⁵ Gomme ga go nako e tee, ba kgonnego go hwetša sente e tee yeo ke ilego ka e šomiša go nna mong. Yeo ke therešo. Modimo o a tseba. Go na le banna ba dutše thwi mo bjale, ba be ba na le nna thwi dinako ka moka. Fao ga se gwa ke gwa ba sente e tee ke ilego ka tsoge ka e šomišetša nna mong. E be ka moka e le ya Mmušo wa Modimo, kae kapa kae, tšheke ye nngwe le ye nngwe, se sengwe le se sengwe gape.

¹⁶ Eupša, le bona seo, eupša seo ga se tshwenye. E be e—e be e swanetše go ba ya ka, pele, gomme ka gona ya dikereke, dikhampheine. Gomme ba na le tsela ya go e dira, le a tseba, ka

moka mehuta ya go phonyokga ba ka e dirago. Ka fao ka gona ke ile ka re, “Go lokile, nna—nna nka se ke ka no e dira.”

17 Gomme a re, “Go lokile, ge re fenya molato ka tsela yeo, ka gore, ke tla—ke tla di bolela go ba ‘dimpho tša sebele.’ Le a bona? Ke tla e bolela, ka mmušo, ‘dimpho tša sebele.’” Gomme a re, “Ka gona, ge ke dira seo, ka moka godimo dikete tše lesome tša ditolara e tla ba bohwa. Gomme o tla ba thwi morago ka go lona gape, gomme ba tla go swara mengwaga ye mengwe ye mehlano, ba di hlodišiša ka moka ga tšona.” Le a bona? Ge o ngwala tšheke, e ya go kgabola ntlo ya go hlatsela. Ba a fotosetata, ba kopiša tšheke yeo. Nnete, ke be ke na le ka moka ditšheke, le nna, ye e ilego go kgabola. Ka fao ba ile ba re, “Moo ke mo ba go hwetšago, thwi morago gape.”

18 Gomme o rile, “Selo se sengwe, Mna. Branham, ge wena, o kile wa tla ka gare go ya go mmušo, ka mokgwa woo, ka fase ga nyakišišo, ga go kgathale se o kilego wa se dira, ka mahlong a setšhaba, ‘O moradia.’ Le a bona? Eupša seo ke ka moka.”

19 Lebelelang modiredi yo monnyane yo wa Baptist tlase mo ka Mississippi, moisa yo monnyane yola. Mosadi o rile o tlile ka gare gomme a mo roga. Gomme monna yola o tlišitše bohlatse go kgabaganya naga le mo gohle, o be a bile a se tikologong ya toropokgolo, lebaka la matšatši pele, ga letšatši, goba letšatši ka morago, bokgole bjo e lego gore moahlodi o be a nyaka go bowa morago go mo dira gore a tagafatše mosadi ka bohlola. O rile, “Mo tlogele a tloge.”

20 Gomme ge seo se bewa godimo ga molekwana wa *Selekodi*, go kgabaganya naga, a le tseba se se diregilego? Masomesupa a peresente ya batho ba Amerika ba rile, “Mo go lego muši, fao go mollo.” Gomme mothaka yo monnyane yola wa go šokiša, go no hloka molato go swana le ka fao ke tla bago, goba yo mongwe le yo mongwe gape, o tla šoma ka maatla ka tlase ga seo matšatši wohle a gagwe, mola a be a se na le selo le gatee go dira le sona.

21 Ke ile ka ikwela gampe kudu, lebakana, go nagana gore ke beile bophelo bja ka go Mmušo wa Modimo, go leka go dira, go bona batho ba lefa metšhelo ya gago go dira le dilo, le go dira se se lego gabotse, le go dira baradia go ba banna ba maleba; gomme ka swanela ke go bewa godimo mo o ka rego ke be ke le moradia, ka bonna. Ke ile ka gopola, “Ke eng lefaseng se ke se dirilego?”

22 Gomme ka gona go tlile go nna, gomme ka lebelela ka Beibeleng. Monna yo mongwe le yo mongwe ka Beibeleng, go se na le tlišaolo, yo a kilego a ba le ofisi ya semoya, ge Sathane a se a ke a kgona go ba swara ka maitshwaro goba selo se sengwe, mmušo o ba swere. Eya thwi morago kae kapa kae o nyakago go ya, tsela ka moka go theoga; Moshe, Daniele, bana ba Bahebere, Johane Mokolobetši. Jesu Kriste o hwile ka mmušiši, kotlo ya

lehu. Paulo, Petro, Jakobo Mogolo, Jakobo Monyane, yo mongwe le yo mongwe wa bona o hwile ka fase ga mmušo.

²³ Ka gore, ke, mmušo wo mongwe le wo mongwe, ke setulo—setulo sa Sathane. Jesu o boletše bjalo. Beibele e a e bolela. Le a bona? Mmušo wo mongwe le wo mongwe o laolwa ke diabololo. Go tla mmušo wo o tla laolwago ke Kriste, eupša mo ke ka Miliniamong. Eupša wo, ye mebušo bjale, ga go kgathale gore re nagana gore e lokile bjang, go le bjalo, morago ga yona, yona ke—yona e bušwa ke Sathane. “Mebušo ye,” o rile, “ke ya ka. Ke dira ka yona eng kapa eng ke e ratago. Ke tla Go fa yona, ge O ka nthapela.”

²⁴ Jesu o rile, “Tloga mo wena, Sathane. ‘O tla rapela Morena, gomme o tla direla Yena a nnoši.’”

²⁵ Gomme ka gona ke ile ka nolega moko. Mosadi wa ka o ntheeditše. Ke ile ka ya pele, ka re, “Aowa, mohlomphegi. Nna, ge ke be ke e kolota, ke be ke tla e lefa. Nna ga ke e kolote, gomme ke no se ye go e lefa. Seo ke ka moka.” Ka re, “Nka kgona bjang go e lefa, ka moggwa wo mongwe?”

²⁶ Ka fao, ke ile ka ya gae. Ka re, “Meda, hlapiša sefahlego sa digotlane. Lokiša diaparo tša bona. Ke a tloga.” Ka re, “Bona le bile ga ba. . . . Se sengwe le se sengwe, se no ba ka godimo ka fase.”

²⁷ Ke ile ka re, “Ke dirile eng? Mpotšeng.” Ke ile ka re, “Go le bjalo, nna, makgolonne a ditolaro? Joo! Ga o lemoge se seo se se rago go nna.”

Gomme o tllile ka gare, bjalo ka ge mosadi yo monnyane yo mobotse a ka ba. . . .

Ka re, “Ke a tloga.”

²⁸ O ile a re, “A o nagana gore seo se tla dira botse bjo bo itšego? A o e rapeletše le bjale?”

²⁹ Ka gopola, “Go lokile, mohlomongwe bokaonekaone ke rapele gape.” Ka ya morago ka gare. Go bonagetše o ka re O rile go nna, Lengwalo.

³⁰ Ka mehla, re nyaka go bogela Lengwalo, se Modimo a se dirilego ka lona, le a bona.

³¹ Gomme letšatši le lengwe, go ile gwa botšišwa go Yena, le a tseba, ba leka ka—ba leka go Mmea molato go mmušo. Ba rile, “A go lokile go rena Bajuda ba go lokologa go fa seloba goba motšhelo go Kesara?”

O rile, “A le swere pene?” A re, “Ke seswantšho sa mang se lego godimo ga yona?”

Ba rile, “Sa Kesara.”

³² A re, “Gona neang Kesara dilo tše e lego tša Kesara. Gomme go Modimo, dilo tše e lego tša Modimo.”

33 Ke ile ka gopola ka seo. Ke ile ka phetla godimo ka Beibeleng gomme ka e bala. Ke ile ka gopola, “Therešo, Morena, yeo ke therešo. Eupša *ye* ga se ya Kesara. Ye e be e le ya Gago. E be e se ya Kesara. Ge e be e le ya ka, nkabe ke lefile makgetho a go fetiša goba se sengwe, go lokile, selo se be se tla be se fapane, gore e be e le ya Kesara. Eupša, *ye*, ye ke ya Gago. Le a bona? Gomme e—be e se ya Kesara, lefelong la pele.”

34 Le a tseba, ka mehla O na le karabo ka go Lentšu. Ke ile ka no bala go ya kgolekgole gannyane, gomme O rile, “O re, Simone, a ga o na le huku ya dihlapa ka potleng ya gago?” Le a bona? “Ka mehla o rwaala huku ye nnyane ya dihlapa le lešika. Gomme ke sa tšwa go bea tšhelete mosong wo, ka pankeng ya hlapi tlase kua ka—ka nokeng, o a tseba.” O rile. . . “Ke beile tšhelete, gomme mopanki ka nnete o tla neela se a nago le sona. E no ya tlase kua gomme o lahlele huku ka nokeng. Gomme ge o fihla godimo go panki, bula molomo wa gagwe, le a bona, gomme o tla—o tla fa khoene ntle. A re se ke ra ba kgopiša. O se ke wa tliša sekgope go bona. Le a bona? Eya o le lefele, Simone. Yeo e tla ba ya Ka le wena.”

35 Ke ile ka gopola, “Therešo, Modimo. O na le dipanka tša dihlapa le se sengwe le se sengwe gape, go kgabaganya naga. Ga ke tsebe gore e tla dirwa bjang.”

36 Eupša re ile tlase. Ke na le banešu thwi mo ka kerekeng ba ba emego nouteng ya ka, gomme ba bea noute ka gare, gomme ya ba ditolara tše dikete tše masomenne, gomme ba e lefa go fetša.

37 Ke ile gae. Ke nyakile go tseba tsela ye ke ngwadilego tšheke ye, ge ba ka tsoge ba tla morago godimo ga ka gape. Ke rile, “Se se ra gore ke lokologile go tšwa go metšhelo ka moka. Go lokile, bokaone ba saene ye tee yeo, ka nnete ba ya go ba ka tlhakahlakanong ka morago ga fao.” Ke ile ka tšwelapele ke bitša morago, panki, go bona ge e ba ba e dirile.

Gomme, mafelelong, Bob o mpoeditše, a re, “Billy, ba e dirile.”

38 Ke ile ka ya ka gare gomme ka bea letsogo la ka go dikologa mosadi, ke rile, “Hani, ke lokologile.” A boikwelo, go lokologa!

39 Gomme ka fao nka kgona go e lefa morago bjale, ba e dirile ka nnete go ba bonolo go nna. Nka kgona go e lefa morago ka dikete tše nne tša ditolara ka ngwaga. Bjale, nka se sa lofa gape, setšhaba. Ke swanetše go ya ntle gomme ke ye go šoma. Ka fao ke—ke. . . Go nthea mengwaga ye lesome go e lefa morago. Gomme ge—ge Jesu a sa tle. Gomme ge yeo, ge A etla, ka moka dikoloto ka moka di lefiwa nako yeo go le bjalo. Le a bona? Ka fao, ka gona, ka fao ke—ke a holofela gore ka moka le tla. . . Dithapelo tša lena. . . Gomme, bošego bjo, ke tla tšwela pele ka selo se sengwe feela se sennyane go seo. Eupša dithapelo tša lena ke tšeo di nthušitšego. Ke a le leboga, kudu. Modimo a le šegofatše. Ga go kgathale ka fao re lego, nka se tsoge ka lebala seo.

40 Bošego bjo, ge Morena a rata, ke rata go fa tše dingwe tša dintlha tše ke di tsebago. Gomme ebang le bonnete go tla. Bjale, elelwang: *Bahlomphegi, Ke Nako Mang?*

41 Bjale, re ya go . . . ke a dumela, ba na le lenaneo la go tla la yohle. . . beke ye. Gomme Mošupologo bošego ke. . . Ditirelo, bošego bjo, lehono le bošego, le Mošupologo. Mošupologo bošego ke tirelo ya go hlapetša. Gomme—gomme ka gona bjoo bo le fa Labobedi, Letšatši la Ngwaga wo Moswa; ge o le ka ntle ga toropo, go kgona go ya morago gae.

42 Gomme re tla ba le badiredi ba bakaone mo bjale bakeng sa kopano yeo. Rena, se—se sehlopha se segolo sa diboledi tše kaone, gomme yo mongwe le yo mongwe o tla be a bolela ka go šielana, go theoga go fihla gare ga bošego. Gomme dinako tše dingwe ba tšea selalelo, ge se le mothalong. Ga ke tsebe ge eba ba a dira nako ye, goba aowa. Thwi mo ba dudgetšago, le go goeletša, le go thunya, le go nwa, le go ya pele, re tšea selalelo. Amene. Go thoma Ngwaga wo Moswa ke gabotse, ka selalelo. Bjale, ka moka le a laletšwa. Gomme ke a holofela gore, lena, Modimo wa magodimo o tla le fa sebakabotse go šala ge le ka kgona.

43 Bjale, pele re batamela Lentšu, ke nyaka go bolela se, gape, gore ka nnete ke leboga kereke ye, maloko a yona, ka sutu ye kaone ye ya diaparoye le ntheketšego yona. Ke le leboga, kudu. Seo ke se segolo go nna. Ka moka dikarata tša lena le dilo go kgabola di—di—di dihla tša Khirisemose, le dimpho tše le di rometšego lapa, gomme, oo, ke, di be di sa balege go nna. Gomme mafelo a mannyane a a sa kgonego go kgwatha lefelo ka pelong ya ka, ga go selo se kgonnegogo e dira ka mokgwa woo, go tseba gore e tšwa go lena. Gomme ba bangwe ba bona ba nthometše tše dingwe tša dimpho tša bona tša Khirisemose ka tšhelete.

44 Gomme ba bangwe ba bona ba rometše tše bjalo. Yo mongwe ngwanešu o nthometše puku ya ka morabeng, gomme o dirile le leina la ka godimo ga yona. Phini ye nnyane ye o lebelelago ka yona; e na le thapelo ya Morena ka go yona. Gomme, oo, dilo tša go swana le seo, e no ba, re no ratarati. Mosadi le nna, le bana re nyaka go le botša, “Malebo, kudu.” Ke mo gonnyane kudu. Eupša ke bolela se, le ke lentšu le legologolo kudu ke naganago gore yo mongwe a ka kgona go le bolela, “Modimo a le šegofatše.” Ga go se sengwe se ka bago bogologolo bjo bo itšego.

45 Bjale, gomme go baena ba mo ka kerekeng, ba ba ntheketšego sethunya sela, ke—ke apere sutu ya ka, eupša ga se—ga se ka kgona go tliša sethunya kerekeng. Eupša e be e le. . . Ka nnete ba be ba tla ba le se sengwe kgahlanong le nna nako yeo, a ba be ba ka se ke? Ka fao ke—ke—ke a le leboga ka nnete, baena ba ka. Gomme ke be ke e ya go bala maina a bona godimo ga ye nnyane. . . Eupša yo mongwe wa baena o be a le godimo maabane, a re, “Oo, o se ke—o se ke—o se ke wa nteboga, Ngwanešu Branham. E tla tšea ka moka thabo go tšwa go yona.

Le a bona?" Ka fao ke ile ka gopola gore mohlomongwe bohle ba bona ba ka no nagana selo sa go swana. Eupša ke na le leina la gago. Ba le tlantše ntle. Ka mehla le tla ešelwa. Gomme Morena a le šegofatše gago.

⁴⁶ Gomme a le tseba mo ke thekgago ditho, gomme ke go ya ka kamoreng ya bokhutšetšo go dula kua, le go phela ka moka kua. Ge ke hwetša go hlakahlakane, nka se kgone go ya kgolekgole, ka gona ke nagana ka leeto la go tsoma le ke le tšerego felotsoko, goba felotsoko mo ke ilego go rea dihlapa. Ke leboga seo. Modimo a le šegofatše.

⁴⁷ Bjale, a re ka kgona go kobamiša dihlogo tša rena nakwana feela, ge re batamela Lentšu. Ke na le nnete go na le dikgopelo ka mo mosong, tša go balega kudu go ka di bala feela bjale. Eupša ke a makala, ge re sa na le dihlogo tša rena di kobamišitšwe, kgopelo ya gago ya go ikgetha, ge o no e boloka ka pelong ya gago, gomme wa no emišetša diatla tša gago godimo, gomme wa re, "Modimo, O tseba se ke se naganago bjale."

⁴⁸ Morena Jesu, O bone seatla se sengwe le se sengwe. Gomme O tseba se se lego ka morago ga seo. Tlase bokafase ga seatla sela go robetše kgopelo. Gomme re a tla bjale, ka tlhomphokgolo, godimo go ya Teroneng ya Modimo yo a phelago, lebjehohlokwa le legolo le lešweu le le tsapogilego go kgabaganya sekgala sa nako, moo Jehofa Modimo a dulago ka Kua, gomme Madi a Kriste a robetše godimo ga aletara. Gomme re bolela go kgabaganya Madi ao, ka Yena yo a rilego, "Kgoelang Tate eng kapa eng Leineng la Ka, e tla fiwa." A O ka se kwe, Modimo, mosong wo, gomme wa araba dikgopelo tša bona? Ke bea thapelo ya ka le tša bona, lehono, gore O tla e fa.

⁴⁹ Disakatuku šedi di robetše mo, Morena, ke tša balwetši le batlaišwa. Gomme re a rutwa ka Beibeleng, gore, "Ba tšere go tšwa go Mokgethwa Paulo disakatuku le dithethwana, gomme di ile tša bewa godimo ga balwetši. Gomme meboya ya ditšhila ya tšwela ka ntle ga bona, gomme malwetši a tloga." Gomme, Tate, bjalo ka ge re tsebile nako ye telele, gomme ka nnete re a tseba gore ga se rena Mokgethwa Paulo. Eupša, ka morago ga ka moka, re a ikwela gore e be e se Mokgethwa Paulo. E be e le Kriste yo a bego a le ka go yena. Gomme Wena o "a swana maabane, lehono, le go ya go ile," go ya ka Lengwalo. Bjale, batho ba, Morena, ba a dumela gore ge re kgopela Modimo, gomme ra tšea disakatuku tše gomme ra di bea godimo ga balwetši ba bona, gore ba tla fola. Ke a rapela gore go tla ba bjalo, Morena, ge disakatuku tše di beilwe godimo ga balwetši.

⁵⁰ Gomme bjalo ka ge go bolelwa, nako ye nngwe, Israele e be e thoma ka mothalong wa mošomo, e eya nageng ya tšepišo, gomme Lewatle le Lehubedu la ba ripa, thwi ka tseleng ya mošomo. Eupša Modimo o ile a lebelela fase go kgabola Pilara ya Mollo, ka mahlo a go befelwa, gomme lewatle lela le ile la tšhoga.

Gomme le ile la tatollela maphotho a lona morago, meetse a lona. Gomme Israele e ile ya ya go kgabola godimo ga nagana ya go oma, go ya nageng ya tshepišo.

⁵¹ Bjale, Morena, lehono, lebelela go kgabola Madi a Jesu. Gomme Wena o bona tiro ye ya tumelo ye re e dirago mo mosong wo. Gomme a nke Sathane a tšhoge gomme a šuthele kgole. Gomme a nke yo mongwe le yo mongwe wa baeti bao ba lego gona, le yo mongwe le yo mongwe disakatuku tše di tla bewago godimo ga bona, a nke (ba) tsela e bulwe, gomme bolwetši bo tloge bo sepele. Gomme a nke ba sware leeto go ya nageng ya tshepišo, ba etellwa pele ke Moya wo Mokgethwa, Pilara ya Mollo. E fe, Morena.

⁵² Bjale, šegofatša ditirelo, mantšu, kgwekgwe, palo. Gomme a nke Moya wo Mokgethwa o tšee Lentšu, mosong wo, gomme ka bose o Le aroganye go yo mongwe le yo mongwe wa rena, Morena, ge re golela kgauswi le se segolo selo se setona se re sa tsebego gore ke eng. Dipelo tša rena di sepedišwa ka go se tlwaelege, Morena. Gomme re a rapela bjale, ge ka tlhomphokgolo re batamela Wena le Lentšu la Gago, gore O tla re hlathollela seo le se rago. Ka gore re e kgopela ka go la Jesu Leina. Amene.

Bjale, bošego bjo, le se ke la lebala . . . *Nako, Ke Nako Mang?*

⁵³ Gomme bjale, mosong wo, ke nyaka go bula, le lena ba le nago Dibeibele tša lena. Goba go e swaya, ge o hlokomela go dira, ka Mongwalong, mo re nyakago go bolela go tšwa gona, dinakwana di se kae, go hwetša ka go Puku ya Ditiro. Re ka no bala mafelo a mabedi goba a mararo. Ditiro 26:15, pele. Ditiro, ya 25 tema gomme ya 15 temana, go thoma.

⁵⁴ Ka gona re nyaka go bala Ditiro 23:11. Gomme o ka no oketša ka ye, ge o nyaka go dira, go molaleng nka se be le nako ya go e bala, Bafilipi 1:20. Ka moka ke ka morero wo o swanago, mantšu a a swanago.

⁵⁵ Bjale, ka go Puku ya Ditiro, 26:15, e balega ka tsela ye.

Gomme ke ile ka re, O mang, Morena? Gomme a re, Ke nna Jesu yo o mo hlomerego.

. . . tsoga, gomme ema ka maoto a gago: ka gore Ke tšweletše go wena ka morero wo, go go dira modiredi le hlatse mmogo ya dilo tše tšeo o di bonego, le ya dilo tšeo ka go tšona Ke tla tšwelela go wena;

Ke tla go lokolla go tšwa go batho, le go tšwa go Bantle, . . . bao bjale Ke go romago go bona,

Go bula mahlo a bona, le go ba buša go tšwa leswiswing go ya seetšeng, le go tšwa maatleng a Sathane go ya go Modimo, gore ba amogele tebalelo ya dibe, le bohwa magareng ga bona bao ba hlwekišitšwego ka tumelo ye e lego ka go nna.

Yeo godimo ga yona, O . . . Agaripa, ga se ka ke ka gana go obamela go pono ya legodimo:

Eupša ka e laetša pele go bona ka Damaseko, le ka Jerusalema, le go putlaganya ka moka mabopo a Judea, le bona . . . ka gona le go Bantle, gore ba swanetše go sokologa le go boela go Modimo, le go dira mediro ye e amanago le tshokologo.

56 Ka go Ditiro 23, gomme ya 11 temana gape.

Gomme bošego bjo bo latelago Morena a ema kgauswi le yena, gomme a re, Tia maatla gabotse, Paulo: ka gore . . . o ntlhatsetše ka Jerusalema, ka fao o swanetše go fa bohlatse gape le ka Roma.

57 A nke Modimo a oketše ditšhegofatšo tše kgethwa tša Gagwe palong ya le la mogau kudukudu, le lekgethwa Lentšu le re nago le lona pele ga rena.

58 Bjale, ke be ke ekwa monna a bolela, goba a bolela, e sego telele go fetile, gomme o šomišitše lentšu: *Gomangkanna*. Gomme ka gopola, “Leo ke lentšu le lekaone kudu.” Ke le kwele le šomišwa dinako tše ntši, “*Go felela*.” Leo ke . . .

59 Ke ile ka lebelela godimo ka go pukuntšu, ya Webster. Go ya ka Webster, ke “Phethagalo ka go lona; go hloka magomo ka maatleng a lona; gagolo magomo.” Gomme *magomo* ke “Amene. Seo ke ka moka.” *Gomangkanna*, ke lona. Ke “Go hloka magomo ka maatla,” lentšu *gomangkanna*. Ke—ke, “Go phethagala ka bolona. Ke ka moka ga lona. Seo se a e rarolla.”

Ke ile ka gopola, “Seo ke selo sa letago. Leo ke lentšu la go makatša.”

60 Gomme bjale, lentšu ke kgopolo ge e hlagišwa. Sa pele, e swanetše go ba kgopolo, gomme ka gona e ba lentšu. Ka gore, ga o bolele mantšu a gago ntle le kgopolo.

61 Ge re bolela ka maleme, ga re na le kgopolo. Ke Modimo a tšeago dikgopolo. Ke kgopolo ya Modimo a šomiša dipounama tša rena. Ga re nagane goba go tseba se o se bolelago ge o bolela ka maleme, ge e le polelo ye e šušumeditšwego. Ge o hlatholla, ga o tsebe se o se bolelago. O no se bolela. Seo ke ka moka. Le a bona? Yoo ke Modimo. Gomme go porofeta, ga o šomiše dikgopolo tša gago mong. Ke Modimo, ka gore o bolela dilo tše ka tlwaelo o bego o ka se nagane ka go di bolela. Le a bona?

62 Eupša lentšu *gomangkanna* ke “magomo.” Gomme, ka fao, ke nagana gore yo mongwe le yo mongwe o swanetše go ba le magomo. Gomme phihlelelo ye nngwe le ye nngwe ye kgolo ye e kilego ya fihlelelwa, fao go bile gomangkanna ka morago ga yona. Ga go kgathale gore e be e le eng, e bile le gomangkanna ka morago ga yona. Gomme motho yo mongwe le yo mongwe, gore a fihlelele selo se sengwe, sa pele o swanetše go ba le gomangkanna. Gomme seo ke mafelelo a go boela morago,

ka *se, sela*, morago go kgabola se *sengwe*, go fihla o etla go gomangkanna yeo, goba amene, goba magomo. Go seo o . . . O na le selo se sengwe o swanetšego go tlemelela go sona, ka mantšu a mangwe. Ke kota ya go tlemelela ya mafelelo, go phihlelelo ye nngwe le ye nngwe. E felotsoko. E ka no tatologa go kgabola dilo tše ntši tša go fapana go fihla e fihla go kota yela ya go tlemelela, eupša fao go amene go yona ka moka. Go swanetše go ba selo se se bjalo. O ka se kgone go ya pele go kgabola bophelo ntle le go ba le ye tee.

⁶³ Wena, ge o be o nyala, fao go swanetše go be go tatologetše morago go kgabola monagano wa gago, selo se sengwe, go fihla o thula kota yela ya go tlemelela. Gomme e swanetše go ba e be e le lerato go mosadi wa gago, goba monna wa gago. Go lokile, mohlomongwe ga se yo mobotsana go swana le mosadi wa John; goba o, go lokile, yena ga se—se *se, sela*. Eupša go selo se sengwe ka yena, seo, o, se go rathile. O—o—o re, “Yena a ka no se be yo mobotse bjalo ka ba bangwe,” goba, “Monna a ka no se be botse bjalo ka ba bangwe.” Eupša fao go swanetše go ba gomangkanna fao, gore motho yola o a fapana, gomme fao ke mo o swerego gona. Ge seo se se fao, bokaonekaone o se ke wa nyalwa. Kota yela ya go tlemelela! Gomangkanna yeo!

⁶⁴ Re ka nagana ka ba bantši ba ba bilego le digomangkanna, ka Beibeleng. Oo, ka fao re ka kgonago go tšea, tlase go kgabola moela wa Beibele yela, gomme go no ba mo dibeke tše pedi go tloga bjale; gomme ga se gwa kgwatha le ge e ka ba bogodimo, ge re gopola ka digomangkanna ka Beibeleng. Mohlala, a ke no bitša yo motee goba ba babedi, go no ba nyetlela.

⁶⁵ Lebelelang Jobo. Bjale, o bile le gomangkanna. Se sengwe le se sengwe se ile sa fošagala go monna yola, monna wa go loka. Bjale, re ka se bolele gore o be a se a loka, ka gore Modimo o rile o be a lokile. “Go be go se yo motee lefaseng wa go swana le Jobo. O be a phethagetše,” mo pele ga Modimo. Gomme o be a tseba se, ka gore o be a na le magomo. O be a na le gomangkanna, ge se sengwe le se sengwe se be se bonala o ka re se kgahlanong.

⁶⁶ Bolwetši bo ile bja phulega ntle. Bagwera ba gagwe ba ka be ba rile, “Bjale, ke wena fao, Jobo. Seo se hlatsela gore o dira dibe. O na le phošo.” Gomme ka gona dipišopo tša tla tlase. Ba be ba ba bitša bahomotši ba Jobo. Gomme go na le gore ba mo homotše, ba be ba sa bone selo eupša sebe ka bophelong bja gagwe, ka gore Modimo o be a šomile ka yena ka tsela ye A dirilego.

⁶⁷ Gomme bana ba gagwe ba be ba bolailwe. Ya gagwe—ya gagwe phahlo e be e tšhumilwe. Sa gagwe—sa gagwe se sengwe le se sengwe se be se eya ka phošo. Gomme le bophelo bja gagwe mong bo le mathateng, a dutše godimo ga mokgobo wa molora, a robegile go tloga koroneng ya hlogo ya gagwe go fihla go dikgato tša maoto a gagwe, ka dišo. Gomme le wa gagwe wa go ratega, mogwera yo mbose, mmago bana bao, o rile, “O swanetše go

roga Modimo gomme o hwe lehu.” Eupša pele ga tšeo ka moka, Jobo o be a na le gomangkanna.

68 Oo, ka nako ya bolwetši, ge re ka no itlemella ka borena go gomangkanna yela!

69 Jobo o tsebile gore o be a dirile taelo ya Jehofa. Gomme o be a na le tumelo ka go se a bego a se dirile, ka gore Jehofa o be a se nyaka. Re ka kgona go no dira seo. Jehofa o be a nyaka moneelo wa go tšhungwa wa sebe sa gagwe. Gomme Jobo, e sego feela bakeng sa gagwe mong, eupša bakeng sa bana ba gagwe, o be a dirile moneelo wa go tšhungwa, gomme wo ke ka moka Modimo a bego a o nyaka.

“Oo,” le ka no re, “ke duma ge seo e le ka moka A se nyakilego lehono.”

70 Ke bonnyane go feta seo. Feela tumelo ka go Lentšu la Gagwe! Gomme wena, ge o dira Lentšu la Gagwe gomangkanna, o ka kgona. Tshepišo efe le efe ye Kgethwa ka Beibeleng, o ka kgona go tlema soulo ya gago godimo ga yona. Ga go kgathale gore maphotho a go kgaphetša gakaakang go dikologa, o sa tlemilwe; gomangkanna ya gago.

71 Gomme o ile a swarelela go yona. Gomme ge bahomotši ba gagwe ba rile, “O dirile sebe,” o tsebile gore o be a se a dira. O be a lokile, ka gore o be a dirile taelo ya Jehofa. Gomme ge se sengwe le se sengwe sa gagwe . . .

72 Monna o tlele ka gare, a re, “Bana ba gago ba hwile.” Yo mongwe gape a tla ka gare, a re, “Dikamela tša gago ka moka di swele. Gomme fao go tlele mollo go tšwa legodimong.”

73 Lebelelang kgang ye bahlokakhomotšo ba gagwe ba bego ba na le yona. “O a bona? Mollo o tlele go tšwa legodimong. Bjale, Jobo, seo se a netefatša.” Seo ga se netefatše selo. “Bjale, A ka be a se a ratha bana ba gago, Jobo; o monna wa moloki.”

74 “Eupša,” Jobo o rile, “Ke a tseba gore ke dirile se se lokilego.” O be a sa swaretše. O be a na le selo se sengwe se a bego a ka kgona go se gapela fase. Seo ke sona. O be a se amogetše. O be a dirile tšwa se Modimo a mmoditšego go se dira, gomme o be a na le nnete ka gontho. Go lokile.

75 Ka gona ge a etla lefelong, ge gomangkanna yela e swere, gomme mafelelong o thoma go ikwela kgatelelo e tlema go tliša godimo. E be e kitima e hlephile, e thula go dikologa, eupša ya thoma go tlema go tliša godimo. Gomme Moya wa tla godimo ga gagwe. Gomme o ile a emela godimo, ka go ba moprofeta, gomme o rile, “Ke a tseba Molopolodi wa ka o a phela.” Amene. Le a bona? O be a tlemile go tliša godimo go gomangkanna ya gagwe. O be a tlele mo go kgomaneng. O tsebile gore o be a dirile se se bego se lokile, gomme letšatši le lengwe o ile a swanelwa ke go goga go ya go yona. “Ke a tseba Molopolodi wa ka o a phela, gomme ka matšatšing a mafelelo, O ema godimo ga lefase le. Le

ka morago ga ge diboko tša letlalo di senya mmele wo, go le bjalo ka nameng ya ka ke tla bona Modimo.” O tsebile nako yeo. Ka gona gomangkanna ya gagwe ya khwaparetša.

⁷⁶ Abraham, gomangkanna, o tlile tlase go tšwa Babele, go tšwa toreng, gomme ka ntle go ya ka Siniara, gomme ka ntle ka kua mo a bego a diilela le tatagwe, gomme mohlomongwe e be e le molemi. Eupša letšatši le lengwe, tsela morago ka dikgweng felotsoko, mohlomongwe a fula mahlatšwa, goba—goba a eya go bolaya phoofolo bakeng sa nama ya gagwe; gomme felotsoko morago ka kua, Modimo a bolela le yena, ge a be a le mengwaga ye masomešupa tlhano ka bokgale. Gomme o be a . . . Yena le mosadi wa gagwe, Sarah, a le masometshela tlhano, a se na le bana—a se na le bana. Ba be ba se na le bana ba ba itšego. Ka gona Modimo o ile a mmošša, “O ya go ba le ngwana ka Sarah. Eupša, gore o dire se, o swanetše go ikaroganya ka bowena.”

⁷⁷ Ditshepišo tša Modimo ka mehla di ka lebaka. O swanetše, ka go felela. Ga go kgathale gore o wa motheo bjang le tšhepišo, e ka tlase ga mabaka, ka mehla. Ka fao re kago go ema mo gomme ra phuthulla go kgabola Lengwalo, morago le pele, lebaka la diiri, le a bona, gore lebaka ke lona le bolelago selo se sengwe. O ka no ba wa motheo ka fao o nyakago go ba, eupša ke ka tlase ga mabaka ka tšhepišo, kgethelopele, le go ya pele. Elang hloko.

⁷⁸ Bjale, “Abraham, o dumetše Modimo, gomme e ile ya balwa go yena go ba toko.” Bjale, a se—se selo sa go befa e bego e tla ba sona go kopana le lefase la—la go hlabologa, monna wa mengwaga ye masomešupa tlhano ka bokgale, le mosadi wa masometshela tlhano, gomme ba phetše mmogo ge e sa le go tloga ge ba be ba le banyalani ba baswa, ka gore o be a le kgaetšedi wa gagwe seripa, gomme bjale o be a eya go ba le leseka ka yena. Eupša o be a na le gomangkanna. Go be go se selo se bego se eya go mo šuthiša.

⁷⁹ Gomme ge, kgwedi ya mathomo, ga se ya direga, gomangkanna ya gagwe e be e swere, ka gore o tsebile gore o be a boletše le Modimo. Kgwedi ya bobedi, ngwaga wa bobedi, ngwaga ye lesome, gomme ka mengwaga ye masomepedi tlhano moragorago, ge a be a le lekgolo, gomme Sarah o be a le masomesenyane, gomangkanna ya gagwe e be e sa swere.

⁸⁰ Gomme Beibele e rile, ge tša bophelo bja gagwe di ngwalwa, O rile, “Abraham ga se a ke a šišinyega ka tšhepišo ya Modimo, ka go se dumele, eupša o be a tiile, a e fa tumišo go Modimo.”

⁸¹ Ka baka la eng? A le kile la nagana gore ka baka la eng? O be a le gomangkanna, maleba. Gomme selo se nnoši a bego a swanetše go se dira e be e le go ikaroganya ka boyena go tšwa go batho ba gabo. Gomme Modimo ga se a ke a mo šegofatša go fihla a e dirile. O tšere tatagwe. Tatagwe a hwa. O tšere Loto. Gomme ge, ka morago ga ge Loto a arogane le Abraham, ka gona Modimo a tla go yena, a re, “Bjale sepela go kgabola naga.” Le a bona?

⁸² Go obamela, tshepišo, ka fase ga mabaka, ka mehla go ya le Modimo le Lentšu la Gagwe. Bjale lebelelang go. . .

⁸³ A re tšeeng Moshe. Moshe, mo—mo moporofeta mohlanka wa go tšhaba, yo Modimo a mo godišeditšego le go mo rutela ka paleising ya Farao. Gomme—gomme Moshe o ile ntle ka tlhahlo ya gagwe ya thutabomodimo, gomme e bile monna wa mathomo a mmolailego. Ka gona, bošaedi bjo bonnyane bja mathomo bja tšwelela mmogo, ka gona Moshe o be a tšhogile go iša lehung.

⁸⁴ Ka baka la eng? O be a se na le gomangkanna. O be feela a na le—le bopaki bja mmagwe bja tswalo ya gagwe. O be a le ngwana wa go se tlwaelege. O be a na le lentšu la mmagwe ka yona. O be a na le disekorolo tša Modimo a bego a na le tšona mohlomongwe ka pampiring felotsoko, di be di ngwadilwe, di rwelwe mmogo le bona, gore Modimo o be a eya go etela bana ba Gagwe. O tsebile gore yeo e be e le nako.

Go swana le ka fao re dirago bjale, re a tseba selo se sengwe se lokela go direga.

⁸⁵ Bjale, Moshe o tsebile gore e be e le nako, gomme o tsebile gore o be a kgethetšwe yona, eupša o be a se na le gomangkanna. Le a bona?

⁸⁶ Gomme letšatši le lengwe, ka lehlakoreng la morago la leganata, ge a lahlegetšwe ke pono, Modimo o tšweletše go yena, ka sethokgweng se se tukago. Gomme O rile, “Moshe, Ke bone ditlaišego tša batho ba Ka. Ke kwele dikolomelo le go lla, ka go bona bagapeletši ge ba ba otlala. Gomme Ke eletšwe tshepišo ya Ka. Ke tlile tlase go ba lokolla. Bjale eya tlase Egepeta.” Oo, nna!

⁸⁷ Moshe o rile, a belaela, a re, “Ga ke bolele gabotse. Ya ka—ya ka tokollo ga e gabotse kudu. Ba ka se ke ba ntumela.”

O rile, “Go eng ka seatleng sa gago?”

O rile, “Lepara.”

⁸⁸ O rile, “Le lahlele fase.” Le ile la fetoga sephente. O rile, “E tope ka mosela.” E fetoletše morago gape go lepara. O ile a mo fa netefatšo, bohlatse.

⁸⁹ Ge Modimo a e fa gomangkanna, O fa bohlatse go gomangkanna yeo, ka mehla.

⁹⁰ Ka gona Moshe, ge a be a le tlase kua, gomme o ile a lahlela lepara la gagwe fase pele ga boramaletlana le Farao, gomme boramaletlana ba tlile gomme ba lahlela lepara la bona fase le bona, Moshe ga se a ke a tšhaba gomme a re, “Oo, go lokile, ke be ke phošetše. Aa, e no ba maletlana a boradia a go tšhipa, gomme mohlomongwe ke be ke phošetše.”

⁹¹ Eupša o tsebile. O be a na le therešo gore o kopane le Modimo, gomme o ile a ema a iketla. A re reng o dirile tlwa se Modimo a mmoditšego go se dira. Ka fao le Jobo o dirile tlwa se Modimo a mmoditšego go se dira. Moshe o latetše melao ya Gagwe. Ka

gona, a ema ka go iketla gomme a bogela letago la Modimo. Moshe o be a tlemeletšwe go gomangkanna ya gagwe, thomo ya gagwe, gomme o ile a ema a iketla. Gomme ge a dirile, sephente ya gagwe ya meletša godimo tšohle disephente. Le a bona? O be a tlemilwe go gomangkanna yela.

⁹² Modimo o rile, “Ge o lokolla bona bana, le tla Nthapela gape godimo ga thaba ye.”

⁹³ Bjale, lenaba, ka tsela ye nngwe le ye nngwe a ka kgonago, o tla leka go go tlošetša kgole go tšwa go gomangkanna yeo.

⁹⁴ Thwi ge ba be ba thoma go tšwa ka Egepeta, ba bewa sekhutlwana thwi ka molaleng wa—wa Lewatle le Lehubedu, dithaba ka thoko ye le ye. Go tla godimo go kgabola moedi, gomme go be go le Lewatle le Lehubedu. Go se tsela ya go phonyokga godimo ga dithaba, go se tsela ya go phonyokga ka tsela *ye*, gomme madira a Farao a etla ka tsela *ye*. A lefelo la go ema!

⁹⁵ Le bona ka fao diabololo a go beago ka lefelong fao o sa tsebego gore o ka dira eng? Eupša elelwa, ge o tlemilwe go gomangkanna yela, yeo e nayo.

⁹⁶ Moshe o tsebile gore Modimo o mo tshepišitše, gore, “Le tla rapela godimo ga thaba ye ge o ba ntšhetša ntle. Gomme Ke tlile fase, ka seatla sa gago, go ba lokolla le go ba bea godimo ka nageng ye nngwe yela.” O dutše thwi le yona. Gomme Modimo o ile a romela phefo ya bohlabela gomme ya budulela meetse ntle, ka ntle ga botlase bja lewatle, gomme ba ile ba sepela go kgabaganya godimo ga naga ya go oma. Gomangkanna!

⁹⁷ Ka fao re ka yago go kgabola Mangwalo: Daniele, gomangkanna ya gagwe; Shaderaka, Mešaka, le Abedinego, gomangkanna ya bona; Dafida, gomangkanna ya gagwe; ka moka, gomangkanna.

⁹⁸ Paulo o bile le e Tee, le yena, e Tee ye re balago ka yona. O be a na le pitšo ye bogare bja yona e lego Kriste, gomme yeo e be e le gomangkanna ya gagwe. Ke ka baka leo a bego a sa boife se Agaripa a bego a tla se bolela. O be a eme kua, gomme Agaripa e be ele Mojuda, bjalo ka ge re tseba. Gomme ka fao nako yeo ge a eme pele ga dikgoši tše le dilo, Modimo o be a šetše a mmoditše gore o tla ema kua. Ka fao, o be a na le gomangkanna, ka fao o boletše tlwa pono ya Legodimo. O rile, “Nna ga ke . . . ga se ka ke ka se be le tlhompho go yona. Ke be ke . . . Ga se ka foša go e ahlola. Ga se ka hloka maitshwaro ka bona.” Eupša o ile a swarelela go, gomme o be a sa gana go obamela. O ile a e dira, go fihla go motsotso, ka gore E be e le gomangkanna.

Gomme bophelo bjo bongwe le bjo bongwe bjo bogare bja bjona e lego Kriste, bjo ke gomangkanna ya gago.

⁹⁹ Bjale, ge e sa le a kopana le Yena, sefahlego ka sefahlego, tseleng go ya Damaseko, seo se boletše bontši go Paulo.

¹⁰⁰ Bjale, elelwang, o be a le serutegi, pele ga fao. O be a le monna wa maatla ka Mangwalong. Eupša o be a se na le kota ye e itšego ya go tlemella eupša Sanhedrin ye e tlogo go mo thekga, le—le tiploma go tšwa go—go—go thitšhere ye kgolo. O be a le monna yo mogolo ka lefapeng la gagwe. Eupša o be a letetše. Selo se nnoši a bego a na le sona, gomangkanna ya gagwe e be e tla tia feela ka fao mokgatlo wa gagwe o bego o le. Moo ke ka moka go tia kudu a bego a ka kgona go go ba. Gomme o be a šoma ka go tshepega go woo, gomme o be a tšea Bakriste, gomme a ba tlema, gomme a dira mmudubudu go bona, gomme le go kगतla Stefano ka maswika.

¹⁰¹ Ke a nagana, moragorago ka bophelong bja gagwe, lebaka le a ilego Jerusalema. Ge, moporofeta a mmoditše, “O se ke wa ya godimo kua, Paulo, ka gore diketane le kgolego e go letile.”

¹⁰² Gomme Paulo o rile, “Ke a e tseba. Eupša ga ke ye Jerusalema bjalo ka hlatse feela. Eupša, ke ya kua, ke loketše go hwela Jesu Kriste.” Ka gore o tsebile se a se dirilego, gomme tumo ya gagwe e be e le go tswalela bopaki bja gagwe ka madi a gagwe mong, go hwa e le mohwelatumelo, ka gore o be a bolaile yo motee wa bahwelatumelo ba Modimo.

¹⁰³ Gomme bjale o be a le tseleng ya gagwe go theoga go ya Damaseko, le ka moka thuto ya gagwe. A dutše ka tlase ga thitšhere ye kgolo yela, Gamaliele, le ka fao a bego a rutilwe ka yeo moka ka bodumedi bja Sejuda. Gomme go le bjalo, le ka moka seo, o be a fokola, gomme o be a se na le bokgoni go dira dilo tše di itšego. Gomme ka moka ka pela, fao go bile Seetša, le mororo, mohlomongwe, le modumo. Gomme o ile a bethwa, gomme a wela fase.

¹⁰⁴ Gomme o ile a lebelela godimo. Go be go le Seetša se phadima, seo sa go foufatša mahlo a gagwe. Gomme a selo sa go se tlwaelege e bego e le sona. Ga go le yo motee gape a bonego Seetša, ge e se Saulo. Se be se tshepišitšwe kudu, e le sa nnete go yena, go fihla Se fougaditše mahlo a gagwe. Ga se a ke a kgona go bona. A fougala ka go felela, ka Pilara yela ya Mollo ya go mo phadimela thwi ka sefahlegong. Gomme o kwele Lentšu le re, “Saulo, Saulo, ka baka la eng o Ntlaiša?”

O rile, “Morena, Wena o Mang?”

¹⁰⁵ Gomme O rile, “Ke nna Jesu. Gomme ke mo go thata go wene go raga kgahlanong le diotledi tše. Tsoga bjale, gomme o ye ka Damaseko, gomme fao yo motee o tla romelwa go wena.” Ka gona ge o tsogetše godimo go tšwa fao. . .

¹⁰⁶ Gomme go be go le yo motee, moporofeta, tlase ka toropongkgolo, yo a bonego ka ponong ge a be a rapela, gomme o ile a tla. Anania o tlile, gomme a tla ka gare go Saulo. A bea diatla tša gagwe godimo ga gagwe, gomme o ile a fodišwa ka phodišo ye Kgethwa. A tsoga nako yeo, a kolobetšwa, a hlatswiwa go tloša dibe tša gagwe, a bitša godimo Leina la Morena. Gomme ka gona

a ba le gomangkanna. Ga se a ke a tsoge a swana ka morago ga fao. O ile thwi, go tloga kerekeng go ya kerekeng, go tloga lefelong go ya lefelong, a leka go agela godimo seo a bego a leka go se kgeilela fase.

¹⁰⁷ Ka fao setšhaba, ka fao lefase le Bokriste, mosong wo, le nyaka mohuta woo wa gomangkanna. Bao ba tlogo go...?... dithutotumelo le ditšo, le lekile go, ka thuto ya banna, go amoga Lentšu la Modimo go ba le le swanago maabane, lehono, le go ya go ile. Ba nyaka gomangkanna, boitemogelo bja kopano, tseleng ya Damaseko, Modimo Yo a phelago a kgonago go fodiša balwetši, le go tsoša bahu, le go rakela bodiabolo ntle. Gomangkanna ya mmapaale!

¹⁰⁸ Paulo o tsebile gore se sengwe se diregile. Go be go se yo motee a bego a ka kgonago go se tšea go tloga go yena. Ga go selo gape se bego se tshwenya. O be a tlemilwe, gomme seo e be e le sona. Ga go kgathale se se tlogo, o tsebile gore o be a tlemilwe, bophelo bjo bogare bja bjona e lego Kriste. Oo!

¹⁰⁹ Bophelo bjo a bo phetšego e be e le bophelo bjo bo fapanego. Bjale, elelwang, o be a le monna wa bodumedi.

¹¹⁰ Gomme go ba bangwe ba lena batho mosong wo. Gomme ke a tseba le a lemoga gore theipi ye e a dirwa, e tla ralokwa ka setšhabeng se sengwe le se sengwe ka tlase ga magodimo, e ka ba, go rarela lefase, le ba bangwe ba lena batho ba ba lego gona mo. Gomme ba bangwe ba lena, ntle moo ditheipi di tla ralokwago ka ditšhabeng tše dingwe, ke mohlatholli, a e fa go ditšhaba tša Afrika, morago ka go Mahottentote, le—le ka moka tikologong.

¹¹¹ Gomme go lena baetapele ba bodumedi ba ba sa tšwago go hwetša thuto ya Beibele, le e hweditše go ntlha ya boemo bja histori, gomme le ka kgonago go hlatholla ka moka dilo tše. Eupša, ge o se wa be wa hwetša gomangkanna, ga se wa be wa hwetša bo—bo boitemogelo! Gomme ge boitemogelo bjoo, bjo—bjo o tleimago gore o nabjo, bo go dira gore o gane gore Lentšu le lengwe le le lengwe la Ye ga e no ba therešo go kereke lehono ka ge le ka mehla Le be le le; gomme o tshepela godimo ga Grata ya setifikate sa Bokgabo, goba eng kapa eng o ka bego o na le yona! Ge o tshepela godimo ga megopolo ya mokatlo wa gago ye e tlogo gore, “Matšatši a mehlolo a fetile. Gomme ga re na le phodišo ye Kgethwa. Gomme kolobetšo ya Moya wo Mokgethwa go swana le ka mo ba e amogetšego ka Letšatši la Pentecost, ga se ya batho lehono!” Ge seo e le feela se o nago le sona, ngwanešu wa ka yo bohlokwa, kgaetšedi, o nyaka boitemogelo bja tseleng ya Damaseko.

¹¹² O nyaka go kopana le Modimo yo wa go phela, moo wena, e sego feela mogopolo wa dinonwane ka monaganong wa gago, e sego mororomelo wo mongwe, goba mohuta wo mongwe wa maikutlo, eupša thuto le boitemogelo bja wa nnete, wa mmapaale. Jesu yo a swanago yo a go sepela ka Galelia o a phela

lehono, gomme o phela go ya go ile. Gomme O a swana maabane, lehono, le go ya go ile. Ya gomangkanna, gore ga wa swanela go tšea se yo mongwe a se boletšego. O tseba ka bowena, e sego maikutlo a mangwe.

¹¹³ Gomme ge maikutlo ao a bilego le wona, le yo mongwe, e ka no ba e bile maikutlo a nnete a Beibele, gomme yo mongwe a lekile go a hlatholla go a tloša go wena, a re dilo tšeo di be di le ka letšatšing le lengwe. Hlokomela. Ke therešo. Hlokomela. Eupša go nale tsela ya go tseba. A lekole ka Lentšu. Lona ke mothalobolou.

¹¹⁴ Ge moago o eya godimo go fapana le mothaloblou, rakonteraka o tla o phušulela fase gomme a o aga gape. Eupša o swanetše go ya go mothalobolou.

¹¹⁵ Ga go kgathale gore boitemogelo bja gago ke eng, gona, ge selo se sengwe ka go wena se go botša gore Beibele ga se therešo, maatla ao a Modimo, baapostola, baporofeta, mathitšhere, le badiša, le dimpho tša Moya di no se swane le ka fao O bego o le ge O be o ela ka bona baapostola ka Pentecost, fao go selo se sengwe se fošagetše ka gomangkanna ya gago. E swanetše go tlema go thutotumelo ya kereke ya leina go na le go Beibele ya Modimo. Ge, O rile, “Mmogo magodimo le lefase di tla feta tša tloga, eupša Lentšu la Ka le ka se tsoge la palelwa.” Hlokomela se gomangkanna ya gago e lego sona.

¹¹⁶ O ka no ba o na le nnete ka go felela gore o na le kopanelo ye botse le modiša. Gomme o ka no ba o na le nnete ya go felela gore o na le kopanelo le mopotologi wa tikologo. Gomme o ka no ba o na le nnete ya go felela gore o na le kopanelo le pišopo goba monna yo mongwe yo mogolo ka kerekeng ya gago. Eupša ge o se . . . Gomangkanna ya gago ga se Jesu Kriste.

¹¹⁷ “Ka gore godimo ga Letlapa le Ke tla bea gomangkanna ya Ka, gomme dikgoro tša hele di ka se fenye kgahlanong le yona.” Kutollo ya semoya ya se A lego Yena, le go tseba! Ka moka gabotse. Oo!

¹¹⁸ Bjale, ge o etla go ba bjalo ka Paulo, wa ba le gomangkanna ya go swana a bilego le yona, bophelo bjo bogare bja bjona e lego Kriste ke bophelo bja go fapana go feta bjo o kilego wa ba le bjona. Gomme e ka no ba bophelo bja bodumedi kudu o kilego wa bo phela.

¹¹⁹ Oo, ke kwele batho ba re, “Bjale, ke ba bodumedi kudu.” Seo ga se na le selo se setee go amana le Yona.

¹²⁰ Ke sa tšwa go bona mabodumedi a mantši, a go ineela kudu, dinako tše ntši go hlokofala kudu go feta ka mo batho ba Bakriste ba lehono ba bolelago. Ge, mme a ka kgona go tšea la gagwe le lennyane, la go nona, le leso lese, botelele bjo e ka bago *bjoo*, gomme a le lahlela ka molomong wa kwena, bakeng sa lerato la modimo wa gagwe. Ke makala gore Bokriste bo hlokofetše bjang. Ge, monna a kgona go ikweša bohloko ka boyena ka tsela ye e

lego gore, a ka bea dihuku tše sekete go kgabola nama ya gagwe, ka mokgwa *woo*, di lekeletše ka dipolo tša meetse, di mo swaretše tlase ka mokgwa *wo*, le go sepela go kgabola mothalo wa mollo, go tloga mo go fihla mafelelong a tabarenekele yela, morago le pele, gomme o fiša bošweu, o butšweditšwe ka mokgwa *woo*, bakeng sa sehlabelo sa modimo wa gagwe, modingwana wa maitirelo kua ka mahlo a go tswaka bohubeu ka go wona, le go ya pele. Ke a makala mo Bokriste bo lego. Uh-huh. Uh-huh. Ka fao le se ke la nagana “tlhokofalo.” Tlhokofalo ga se Bjona. Tlhokofalo ka moka e lokile ge e beilwe godimo ga selo sa maleba.

¹²¹ Go swana le ngaka e e fa sehla. A ka no go fa aseniki, ka tlhokofalo, goba a ka no go fa esiti ya salefa, ka tlhokofalo. O ka no ba le taelotšhomišo ya gago e tladitšwe ka go fošagala, gomme o ka no e tšea ka tlhokofalo, eupša seo ga se phološe bophelo bja gago. Le a bona? Aowa, mohlomphegi. O swanetše go tseba se o se dirago. Gomme eng kapa eng kgahlanong le Lentšu la Modimo, ga ke tshwenyeye gore ke eng, le gore ke botelele bjo bokae e le gona, e sa ba phošo.

¹²² Petro o ba fa taelotšhomišo ya ka Gosafelego ka Letšatši la Pentecost. O rile, “Sokologang, yo mongwe le yo mongwe wa lena, gomme le kolobetšweng Leineng la Jesu Kriste tebalelong ya dibe tša lena, gomme le tla amogela neo ya Moya wo Mokgethwa. Ka gore taelotšhomišo ye ke ya lena, le go bana ba lena, le go bona ba ba lego kgole, le ba bantši ba Morena Modimo wa rena a tlogo go ba bitša.” Yeo ke therešo. Ke taelotšhomišo ya ka Gosafelego.

¹²³ Bjale, radiokobatši yo mongwe wa setswialelotlo a ka kgona go swara yeo gomme a go bolaya. Ya. Ka nnete. Le a tseba, fao go mpholo wo o itšego ka go taelotšhomišo, go bolaya twatši, gomme nga—nga ngaka o a tseba gore e no ba wo mokae o ka kgonago, mmele wa gago o ka o emelago. Ge o ka tšhela mpholo go fetiša, o tla go bolaya. Ge o se na le wa go lekanela wa wona, gona o tla dira eng? Go ka se go dire botse go nwa sehla. O tseba se mmele wa gago o ka kgonago go se emela.

¹²⁴ Bjale, yeo ke tsela ye taelotšhomišo ya Modimo e lego. Ga go kgathale gore yo mongwe gape o re e swanetše go dirwa ka tsela *ye*, goba ka tsela *yela*, o se ke wa e dumela. Ge o latela Lentšu tlwa go fihla go letere, yeo ke yona. Swarelela go Lona. Bjale, re swanetše . . . bao ba rego, “O swanetše go fafatšwa.” Ba na le tšeo. Ka fao, “O swanetše go šomiša dithaetlele tša Tate, Morwa le Moya wo Mokgethwa.” Ga go dilo tše bjalo ka Beibeleng. Ga go lefelo le le bjalo mo yo mongwe a kilego a kolobetšwa, ka Beibeleng, ka tsela ye nngwe ka ntle le Leina la Jesu Kriste. Yeo ke thutotaelo yeo e ilego ya oketšwa ka kerekeng ya Katoliki ya Roma, ye ya go rwalwa go theoga ka ditšo. Re tla itia yeo bošego bjo.

¹²⁵ Eupša elang hloko, ka bogareng bja seo ka moka, taelotšhumišo e a šala. Ke ka baka leo re nago le bana ba bantši kudu ba go babja, ka gore ga ba theetše se Ngaka e se boletšego. Gomangkanna, ge a tlemeletšwe go Yeo, yeo ke yona. Leo ke Lentšu la Modimo. Le ka se palelwe.

¹²⁶ Bophelo bjo Kriste e lego bogare, bja bodumedi kudu, eupša e be e se bjo Kriste e lego bogare. Ka fao ba bantši ba rena ba na le seo le hono.

¹²⁷ Gomme ge o tsena ka go bophelo bjo Kriste e lego bogare, bo go dira gore o dire dilo tše ka tlwaelo o bego o ka se di dire. Bo go dira gore o dire go fapana le ka fao ka tlwaelo o bego o ka se dire. Ga ke re go dira go seleka. Ke ra go dira ka Moyeng, selo se sengwe se e lego sa nnete, selo se sengwe e lego sa mmapaale. Gomme ge o bona yo mongwe a dira go seleka, o a tseba ba nno bea godimo selo se sengwe. Ba no leka go ekiša fao selo sela sa mmapaale se lego.

¹²⁸ Ge o ka bona tolara ya bofara, elelwa fao go na le tolara ya gabotse e dirilwego go tšwa go yona. Le a bona? Ge o bona sa bofora, ka go felela ke morithi wo o tšwago go selo se sengwe se e lego sa nnete. Ke selo se sengwe seo—seo e lego sa mmapaale, se kopišitšwego go tšwa go sona.

¹²⁹ Elang hloko, se go dira o dire dilo tše ka tlwaelo o bego o ka se di dire. Oo, ke selo se sengwe. O na le nnete. O na le nnete kudu ka yona, ge o hwetša gomangkanna ye. O na le nepagalo ka yona. Ga o tšee se e lego boitemogelo bja yo mongwe gape.

¹³⁰ Ke ka baka leo Bokriste bo tlile bja ba bjalo ka digotlane tše nnyane ka Beibeleng, goba, gomme e sego, ntshwareleng, digotlane tše nnyane ka sekolong. Ba leka go kopišetša yo motee go tšwa go yo mongwe. Gomme ge moisa yola a phošetše, selo sohle se fošagetše. Le a bona? O hweditše sehlopha sohle sa yona phošo. Oo, nna! O se ke wa kopa. Kopana le Yena, ka bowena.

¹³¹ Mogwera wa go loka wa ka, o eme morago mo, ke wa go tšofala. . . ke morwa wa mokgotsi wa ka, mogwera wa bophelo botelele, Jim Poole yo monnyane. Ka baka la eng, tatagwe le nna re godile mmogo ka sekolong. Gomme, oo, a mothaka yo mokaone! Jim yo monnyane le nna re rapela kgafetšakgafetša gore Jim yo mogolo o tla ba Mokriste, modumedi wa nnete. Gomme Jim yo monnyane le nna re be re bolela maabane ka fao re hweditšego Modimo ka sekgweng le go Mmona ka tlhagong. Fao ke mo o Mo hwetšago. Ka gore, Ke Mohlodi, gomme O ka tlholog ya Gagwe.

¹³² Gomme ke a elelwa, Jim le nna re be re tlwaetše go ya—go ya, re nyaka go ya go tsoma. Gomme ge bošego bo etla, go lokile, re be re tlwaetše go ya tlase, re tšea dipaesekele tša rena, gomme re otlela thwi go theoga seterata se mo, re tšhogile wa go hwa go feta serapa sa mabitla ka morago ga ge go bile leswiswi, gomme re eya tlase gomme re ikhweletša khoune ya aese kherime.

133 Gomme Jim o be a rata go thunya mogobe. Bjale, re be re no ba bašemane, lesome, lesomepedi, lesomenne la mengwaga ka bokgale. Gomme ka gona Jim o be a rata go dula tikologong le go bala dipuku tša setori tša go tsoma le go thea.

134 Gomme ke be ke dula tikologong gomme ka lora mosegare. Le a bona? E ka ba. . . Gomme bjale ba bangwe ba bašemane ba kgona go mpona. Gomme ke be ke bona mokhukhu wo monnyane wa nthathana felotsoko. Ke be ke fele ke re, “Bašemane, woo e tla ba mokhukhu wo mokaone go ba le wona ka dithabeng.” Gomme ka mehla ke be ke lora gore letšatši le lengwe ke tla ba le mokhukhu wa ka ka dithabeng, sehlopha se segolo sa dimpša tša go tsoma, le—le dithunya. Gomme ka mehla ke be ke gopola, “Ge nka kgona go ba le 30-30, tše dingwe tša nako ya ka.” Ka gopola, “Nka kgona bjang lefaseng go tsoge ka ba le sethunya se sennyane sa 30-30?”

135 Letšatši le lengwe, ke be ke eme, ke lebeletše lebotong la ka, gomme ke be ke bone tše dingwe tša dithunya tše kaonekaone kudu tše ke kgonago go ba natšo, ka gopola, “Mogau wa go makatša.”

136 Ka gopola, “Ke tla itlhahla ka bonna go thunya, gomme go thunya gabotse. Gomme mohlomongwe nako ye nngwe go hwetša, go tšea leeto go ya ka dithabeng, motsomi yo mongwe yo mokaone o tla ntšea mmogo. Go no ba mohuta wa. . . Ka gore, o tla nyaka go šireletša bophelo bja gagwe, mohlomongwe, go tšwa go bera ye e hlaselago. O be a se na le bonnete kudu. Monna wa mohumi, o be a tla ntšea mmogo, go no ya mmogo le yena, ka mkgwa wa mohlapatši wa sebele. Mohlomongwe letšatši le lengwe ke tla ya go tsoma ka Afrika, bjalo ka mohlapatši wa sebele. Ga nka no kgona go ikwatliša! Seo ke selo se nnoši nka kgonago go se dira ke go ikwatliša go ba yo mokaone, go thunya ga go iketla.”

137 Oo, ka gopola, “Modimo, nagana, ka Wena o ntumelela go tsoma, godimo ga lefase.” A selo sa go makatša!

Jim o be a tlwaetše go dula le go bala puku. Ke ile ka re, “Jim. . .”

O rile, “Ke—ke rata go bala ka gona.”

138 Ka re, “Jim, seo ke se yo mongwe gape a se dirilego. Ke nyaka go se dira, ka bonna. Ke nyaka boitemogelo.” Ge ke etla go Kriste, ga se ka kgona go tšea boitemogelo bja yo mongwe gape. Ke be ke bo nyaka, ka bonna.

139 Ke elelwa ge ke be ke bala *Lone Star Ranger* ya Zane Grey. Ke robile a mabedi goba a mararo maswielo a mama, ke otlela go dikologa ntlo, go kgatha, ge ke be ke le godimo ga leswielo le la papadi ya dipere. Ke—ke badile setori seo sa—sa *Lone Star Ranger*, ka fao e tlišitšego toka go Big Bend.

¹⁴⁰ Ka gona ke badile setori se e sego sa nnete sa Edgar Rice Burroughs sa *Tarzan, The Apes*. Mme o be a na le boya bjo bokoto, boya bja letlalo la sili, goba selo se sengwe, seo Mdi. Wathen a mo filego go tšwa go mollo. Gomme e be e robetše godimo ga kamora ya gagwe, gomme ka—ka tšeela boya ntle. Mama o tsebile gore phefo ga se ya tšutlela ntle. Ke o tšeeše ntle, gomme ka ripa godimo, gomme ka itirela sutu ya Tarzan, gomme ka dula godimo ka mohlareng. Ke—ke dutše seripa sa nako ya ka ka mohlareng, ntle ka go sutu ye ya Tarzan. Ka gore ke bone se a se dirilego, ke be ke nyaka go se dira le nna.

¹⁴¹ Eupša letšatši le lengwe, ka mogau wa Modimo, ke ile ka swara Puku ya nnete, Beibele. Pina ya ka le setori e bile, “Go swana le Jesu, lefaseng ke hlologela go swana le Yena.” Ga ke nyake go ba pišopo goba—goba mothaka yo mongwe yo mogolo ka kerekeng, mopapa yo mongwe goba moprista yo mongwe. Ke nyaka go swana le Jesu. Gomangkanna, e go dira wa go fapana. Fao go selo se sengwe ka yona, go bala Lentšu la Gagwe, gomme selo se sengwe ka pelong ya gago, o hlologela go swana le Yena. O na le nnete.

¹⁴² E swana le, gomangkanna go Kriste, gomangkanna go Mokriste, e swana le. . . E, e swana le ankere ka sekepeng. Eye. O, o swanetše go ba le gomangkanna. Gomme ge Kriste e le gomangkanna ya gago, go swana le ankere. Seo, ke ge o. . . Lewatle le makgwakgwa kudu, gomme sekepe se kgauswi le go lokela go nwelela, gomme, wena, kholofelo e tee e nnoši o nago le yona, ke, go lahlela ankere. Gomme ka gona ge sekepe se tšokatšoka, bona ge eba ankere e tla swara sekepe. Le a tseba, re na le pina, ke lebeletše leina la mongwadi bjale, eupša, *Ankere ya Ka E A Swara*.

¹⁴³ Go swana le mošemane yo monnyane, bjalo ka ge dinako tše ntši re gopotše, go fofiša khaete. O be o sa kgone go bona selo, eupša o be e na le lenti. Gomme monna o fetile kgauswi gomme a re, “A o dira eng, morwa?”

A re, “Ke fofiša khaete ya ka.”

A re, “Se o nago naso ka seatleng sa gago?”

A re, “Lenti.”

¹⁴⁴ A re, “Khaete e kae?” A re, “Ga ke e bone. Go lokile, o tseba bjang gore o fofiša khaete?”

¹⁴⁵ A re, “Ke kgona go e kwa. E a thuhlula.” Le a bona? mafelelong a lenti lela, go be go le gomangkanna. Go tsela ya gagwe ye nnyane, khaete yela e be e le gomangkanna, ka fao o be a kgona gore o be a fofiša khaete. Le ge a be a sa kgone go e bona, eupša o be a na le go swara, selo se sengwe, se se bego se e swere.

¹⁴⁶ Yeo ke tsela monna, ge a tswetšwe gape ke Moya wo Mokgethwa, o swere selo se sengwe seo se nago le ankere ntle

ka kua, gomme madimo ga a mo šišinye. O a tseba gore ka moka o gabotse. O kgwapareditše. Ka moka gabotse.

147 Bjale, ge re le ka go sekgamathi sa rena se sennyane, re phaphametše go kgabaganya bja se segolo sa bophelo bja bodumedi, bjalo ka ge moreti a boletše seo.

Bophelo ga se toro ye e se nago le selo!
Gomme soulo e hwile ye e otselago,
Gomme dilo ga di bjalo ka ge di bonala.

Bophelo ke nnete! Gomme bophelo ke tiišetšo!
Gomme lebitla la bjona ga se nepo ya bjona;
Gobane lerole o lona, gomme o boela leroleng,
O be a sa bolele ka soulo.

148 Oo, ke nagana gore ke mo go botse kudu! Bjale, Longfellow o ngwadile yeo, *Psalm Ya Bophelo*. Le a bona?

Ge o sesa bokagodimo ga bjo bogolo bja
bophelo bja bodumedi,
Go mohlakakholofelo le ngwanešu wa sekepe
sa go robja,
Ka go bona, o tla beta pelo gape.

149 Le a bona? Bjale re thomile, go sesa bja se segolo bja bophelo bja bodumedi, gomme Kriste, go sekepe godimo ga madimo a nako. Ge madimo a e ba boima, gomme o kukegela go dikologa, ke thabile ke na le ankere ye e swerego ka gare ga seširo ka kua, felotsoko. Le lehu ka bolona ga le kgone go go hlothola go tloga go tšwa go yona. O tlemeletšwe go gomangkanna ya gago. Kriste ke ankere ya gago. Yena ke eng? Ke Lentšu. “Mathomong go be go le Lentšu, gomme Lentšu le be le le go Modimo, gomme Lentšu e be e le Modimo. Gomme Lentšu la dirwa nama, gomme la dula magareng ga rena.”

150 Ka gona, ge re tseba gore ditiro tša rena di tlwa le Lentšu, re a tseba thuto ya rena e phethagetše le Lentšu, go sa oketšwe selo le go tšea selo, Lentšu feela. Gomme re bona dipoelo tša go swana, tšeo ba bangwe ba ba kgwapareditšego go Lentšu le le swanago, le phelago godimo ka bophelong bja rena, gona ankere ya gago e a swara. Bophelo bja Kriste bo tšweletšwa gape gabotse ka go tsela ya ka nameng, ka lena, bjalo ka ge go bile ka go Kriste, ka gore, “E be e le Modimo ka go Kriste, a boelanya lefase go Yenamong.” Gomme o bona Modimo ka go wena mong, a swere lebatlo le le swanago lela godimo ga Lentšu, feela tlwa ka tsela ye Jesu a dirilego. Le bona bophelo bja Gagwe. “Mediro ye Ke e dirago le tla e dira le lena, yo a dumelago.” E sego yo a dirago go dumela, yo a naganago gore o a dumela, eupša, “Yo a dumelago.” “Yo a dumelago go Nna, mediro ye Ke e dirago o tla e dira le yena.” Ka baka la eng? O kgwapareditšwe go Letlapa le le swanago. Letlapa e be e le eng? Lentšu, ka mehla. O kgwapareditšwe kua. Ke Naledi ya gago ya lebowa ge o lahlegile ka lewatleng.

151 Le a tseba, re na le dinaledi tše ntši, eupša fao go naledi e tee feela ya therešo, ye e sa šuthego. Yeo ke naledi ya lebowa, ka gore e dutše bogareng bja lefase. Ga go kgathale ge eba o ka lehlakoreng la morago, lehlakore la godimo, goba kae kapa kae mo o lego, naledi yela ya lebowa e no swana. Ke naledi ya gago ya lebowa. Bjale, le a bona, go dinaledi tše ntši tše di šuthago go tloga lefelong go ya lefelong. Eupša ge o le ka go. . . godimo ga lewatle, ka baka la eng, monna yo mongwe le yo mongwe wa lewatle o a tseba, goba motsomi yo mongwe le yo mongwe a tsekellago le dikgwa, o a tseba gore naledi ya gago ya lebowa ke la gago—ke la gago lefelo. Seo ke ka moka. Ka gona, e swana le ya gago—ya gago—ya gago khampase. Khampase ya gago e ka se ke ya šupa go Mars, goba go Jupiter, goba felotsoko. E tla šupa go naledi ya lebowa. Ka baka la eng? Yeo ke gomangkanna ya gago.

152 Oo, nna! Hlokomela, gomangkanna ya gago! Oo, ke ya go bolela selo se sengwe! Ke no se kwa se etla godimo. Hlokomelang. Ke ikwela go ba wa bodumedi ka nako ye, ka gore ye ke netefatšo. Hlokomelang.

153 Khampase ya gago e kgona feela go šupa go naledi ya lebowa. Leo ke lefelo le nnoši e kgonago go le šupa. Ge e le khampase ya therešo, e tla ratha naledi ya lebowa nako ye nngwe le ye nngwe. A seo ke therešo? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.]

154 Ka gona, ge o na le Moya wo Mokgethwa, O tla kgona feela go šupa go Lentšu. O ka se tsoge wa šupa go kereke ya leina. O ka se tsoge wa šupa go thutotumelo. O ka se tsoge wa šupa go tloga go ya felotsoko. O tla šupa go otlologa go Lentšu. Ke ikwela o ka re nka goeletša. Elang hloko, ke—ke Selo se sengwe ka gare ga motho, se a rethetha, ge o bona Naledi ya gago e dutše ntle ka kua, Jesu Kriste, Lentšu. Gomme o a bona Moya wo o lego ka go wena o ka se le dumelele go ya go la go ja goba go la nngwe. Ke wo Motee a nnoši yo a kgonago. O tla go tšea dilo tša Modimo, le go di laetša, go di bonagatša.

155 Gomme Jesu o rile, “O tla dira feela tlwa dilo tše Ke di bolelago. O tla utolla go lena dilo tše di sa tlogo go tla,” a le laetša pele ga nako, pele se fihla mo. Le a bona? “O tla tšea dilo tše e lego tša Ka gomme a tla a di laetša go lena, gomme ka gona O tla le laetša dilo tše di sa tlogo go tla.” Johane 15.

156 Re a bona gore O laetša dilo. Gomme O tšea dilo tše e lego tša Modimo gomme o tla di laetša go lena. Gomme O tla utolla go lena dilo tše Jesu a di boletšego. Mantšu a mangwe, O tla bea selo pepeneneng. Bea tsela yeo godimo ka sekhutlong, bošego bjo, ka gore seo ke se re yago go se šomiša, lebakana le lennyane. Go dira bonnete, go dira selo sa maleba, le a bona, ka gona le a tseba. Ge le. . . Naledi ya gago ya lebowa, e lego Lentšu, go Mokriste mang kapa mang.

157 Se sengwe le se sengwe kgahlanong le Lentšu! Lebelelang. A ke le botšeng selo se sengwe. Theeletšang se ka sekgauswi. Ye

ke ya go felela, ye Kgethwa kutollo ya Modimo, thato ya Gagwe, le go Tla ga Kriste. Gomme se sengwe le se sengwe se robetšego thwi ka Pukung ye, se feletše. [Ngwanešu Branham o phaphatha godimo ga Beibele ya gagwe—Mor.] Gomme ge eng kapa eng e go goga go tloga go Yeo, lahla khampase yela, ka gore e no ba feela thutotumelo. E no ba feela mokga- . . . E no ba feela pampiri ye o e rwelego ka potleng ya gago, o nago nayo e lekeletše ka kamoreng ya gago, e foreimetšwe. Ke thutotumelo. Gona, hwetša khampase ye e go beago go Lentšu. Amene.

158 Le ela hloko, ge boitemogelo bjo bo iteile Paulo, o ile tlase ka Egepeta le Arabia, felotsoko, gomme a ithuta lebaka la mengwaga ye meraro. Letago! Wee! O be a swanetše go ba wa maleba. Gomme ge a bone, ge Moya wo Mokgethwa o mo šupetša, lentšu ka lentšu, o kgonne go ngwala Puku yela ya Bahebere le go bontšha Bajuda ba le. Nnete. Ka baka la eng? O be a beilwe bogare. Khampase yela ya Moya wo Mokgethwa e mmeile godimo ga Naledi ya lebowa.

159 Bjale, ge o na le selo se sengwe se go goga go tloga go Yona, bokaone o se tlogele se nnoši. Morwa, E tla šupa go Lentšu la Gagwe, gomme feela go Lentšu la Gagwe, ka gore Moya wo Mokgethwa o tlile go bonagatša, goba go hlatsela, ditshepišo tša Modimo. Fao ga go thutotumelo ye e ka dirago seo. Ga go mokgatlo wo o tla e dirago. Ga go maatla goba selo se ka kgonnago e dira. Moya wo Mokgethwa o nnoši, ka Lentšu. Gomme Ke Pelwana.

160 Bjale, tšea thoro ya korong, thoro ye botse ya korong, eupša e ka se kgone go dira selo. E hwile go fihla pelwana e etla ka gare ga yona. Ka gona e tšweletša dithoro tše ntši tša korong.

161 Gomme Kriste ke Bophelo bjoo, gomangkanna. Ge korong e se na le gomangkanna yela, e ka se tsoge ya tsoga. Ge korong yela e se na le gomangkanna, e ka no ba ye botse ka ntle, eupša e ka se kgone go phela, ka gore ga go selo ka go yona go phela ka sona. Eupša ge e hwetša gomangkanna yela, e ka kgona go lebelela ka sefahlegong sa baswaswalatši, ya re, “Ke tla tsoga gape.” Ka baka la eng? Ka gore e na le gomangkanna. E ka go yona. E swanetše go tsoga gape. Gomme ge e . . . “Ge le dula ka go Nna, gomme Mantšu a Ka a dula ka go lena, gona kgopelang se le se ratago.” Yeo ke gomangkanna yela.

162 Eupša ge le na le dithutotumelo le se sengwe le se sengwe gape se tlemilwe godimo ka go Yona; o ka se kgone go hlakanya oli le meetse. O no tšea wa thuba ka tsela ye nngwe le ye nngwe o nyakago, e ka se tsoge ya hlakana, ka gore ke dikhemikhale tše pedi tša go fapana. Gomme o ka se kgone go dira thutotumelo le Beibele, kgahlanong le Beibele, go hlakana. O ka se kgone go dira kereke ya leina le bodumedi bja go tswala bo lokologile, goba phološo ya go tswalwa e lokologile, go hlakana mmogo. Ka gore, ka nnete, Modimo o šoma feela . . .

163 Ke ya go e bolela, go le bjalo. Modimo ga a ke a roba lenaneo la Gagwe. Yena ga a kgone go roba, ka gore Yena ga a felele. Gomme ke a lemoga, le a tseba, ke, E ya pele ga batho ba bantši. Le a bona? Eupša Modimo ga a kgone go roba lenaneo la Gagwe. A ka se kgone go dira selo se sengwe letšatši le *letee*, gomme a se fetola godimo, a dira selo se se sengwe, a re ke phošo ka letšatši *lela*.

164 Modimo ga a šome ka dihlopha tša banna. Modimo o šoma ka motho ka motho, ka gore banna ba na le dikgopolo tša go fapana. O agilwe go fapana, ka tlhago. Modimo o swanetše go tšea monna yoo, a mo hlakahlakanye go dikologa, le go mo goga go dikologa, go mo ntšhetša ka ntle ga gagwe mong, go fihla A mo tliša ka tlhagong ya Gagwe. Le a bona? Gomme ka gona Modimo a šoma ka motho yoo. Lebelelang ka moka tlase go kgabola mabaka, Noage le Moshe, baporofeta, ga se gwa ke gwa ba ba babedi ba bona ka nako ya go swana. Yo motee, kgafetšakgafetša, tsela ka moka go theoga go kgabola lebaka.

Ka fao, ge o re, “Ka go keletšo ya ba bantši go na le polokego.”

165 Lebelelang, gomme bjalo ka ge ke rerile mo e sego botelele go fetile, ka tabarenekeleng. Go be go le Ahaba, gomme go be go le Josefate. Gomme ba be ba eya godimo Ramote-Gilieade, go kgarameletša morago. Motheong, ba be ba nepile, naga e be e le ya bona. Gomme le—le lenaba, Basiria godimo kua, ba be ba tlatša mpa ya bana ba bona ka korong ye e bego e swanetše go ba ya Israele. Phahlo sefiwa ke Modimo, ka fao, motheong, e be e bonala e le ye botse. “Eya le nna, gomme re ye godimo kua, gomme re ba kgorometše go tloga nageng.” Go lokile, seo se be se kwagala gabotse kudu. Motheong, e be e nepagetše, eupša mabaka a yona.

166 Josefate, ka go ba monna wa go loka, o rile, “Eupša a re ka se botšiše Morena?”

167 Ka nnete, Ahaba, mokgelogi yola, o rile, “Go lokile, ka nnete.” Modumedi wa mollwaneng, le a tseba. A re, “Oo, ka nnete, ke be ke swanetše go be ke gopotše ka seo. Ke na le makgolonne a baporofeta ba Bahebere. Makgolonne a bona, ke a fepa, go ba hlokomela. Ke ba bakaonekaone kudu ba ba lego ka nageng. Re tla ba tliša godimo.”

168 Gomme ka moka ga bona mmogo, ka tumellano ye tee, ba rile, “Eya pele godimo. Morena o na le wena.” Motheong, ba be ba nepile, eupša ba be ba se ba swara gomangkanna yela.

Ka gona ge a rile, “A fao ga go yo motee gape?”

169 O rile, “Ee. Go yo mongwe yo motee, eupša ke mo hloile.” O rile, “Ka mehla o bolela bobo ka nna, le a bona, ka mehla o a bolela.”

170 A ka kgona bjang go porofeta botse, ge Lentšu lohle, Eliya yo a bilego pele ga gagwe, o rile go Ahaba, “Dimpša di tla latswa madi a gago?” Bjale, moporofeta yola a hlatsetšwego o be a ka kgona bjang go bolela eng kapa eng seo e bego e se thato ya Modimo? Gomme go ba bjang, gore, “Dimpša di be di tla ja Isebela, gomme boloko bo be bo tla ba godimo ga mašemo, ka fao ga se ba ke ba kgona gore, ‘Mo go robotše Isebela.’” Ka thogako ya go swana le yeo godimo ga monna, yo mongwe gape a ka kgona bjang go šegofatša?

171 Ye ke ka tsela ye e lego lehono. Motho a ka kgona bjang go šegofatša dilo tše di tšeelago batho kgolekgole go tloga go Modimo nako ka moka? Fao go selo se tee feela go se dira, ge o swanetše go ema ka bowena: rogaka selo, Leineng la Morena, gomme o dule le Lona, ge o le gomangkanna.

O re, “Go lokile, Ngwanešu Branham, o dira batho gore ba go hloye.”

172 Modimo o tla nthata. Yeo ke gomangkanna ya ka. O ka se kgone go khutša godimo ga letsogo la nama. O swanetše go khutša godimo ga Lentšu, seo Modimo a rilego se dire.

173 Mika o tsebile bjang gore o be a rereša? O ile a leta. O bile le pono. Ba bile le pono, le bona, eupša pono e be e sa bapele le Lentšu. Gomme lehono, selo se se swanago. Mika o bapeditše pono ya gagwe le Lentšu, gomme nako yeo a bona gore yena le Lentšu ba be ba le mmogo. Lehono, ge pono ya gago e le kgahlanong le Lentšu, e tlogele e nnoši, ka gore ke gomangkanna ya go fošagala. Gomangkanna ya Mika e be e le tlwa le Lentšu, ka fao o kgonne go ema gomme a re, o, se a se boletšego, le—le go se dumela.

174 Ge, ba mo phasotše molomong, gomme ba re, “Ke tsela efe Moya wa Modimo o ilego ka yona?”

175 O rile, “O tla hwetša ge o dutše ka kamoreng ya ka garegare.” Gabotse.

176 O rile, “Ge ke bowa ka khutšo. . . Beang monna yo ka kgolegong ya ka garegare, gomme ge ke bowa ka khutšo,” gwa rialo Ahaba, “Ke tla šomana le mothaka yo.”

177 Oo, bjale, Mika, go reng ka yona? Hlogo ya gago e tla ripša ge a bowa morago. Mika o be a eme mola a tiile go swana le ka mo Stefano a dirilego. Amene. Feela ka go rata bjalo ka Morena wa ka ge a sepelela sefapanong. Feela ka bonolo bjalo ka Daniele a eya ka legolong la ditau, goba Sadirake, Mesake, Abedinego go ya leubeng. Ka go felela! O ila a ema kua gomme a re, “Ge o ka bowa ka moka. . .” Ka baka la eng? O be a le gomangkanna. “Ge o ka bowa ka moka, Modimo ga se a ke a bolela le nna. Ripa hlogo ya ka gona.” O be a na le gomangkanna. O be a tseba gore khampase ya gagwe, ye ya go mo hlahlela go pono ye, e be e le tlwa le Naledi ya lebowa. Ee, mohlomphegi. Ankere ya gagwe e be e swere, ee, Lentšu gomme Lona le nnoši.

Ge gomangkanna ya gago, ge o na le gomangkanna bophelong bja gago . . .

178 Go bile nako ge, le a tseba, melawana ya maitshwaro e bile le gomangkanna. Ga ke kgone go nagana ka leina la mosadi yola, eupša setšhaba sohle se be se tshepetše ka go se mosadi yoo a se boletšego. Ke lebala leina la gagwe. Ke be ke ngwala noute mo. Ga se ke kgone go nagana leina la mosadi yola, le e bego e le lona. Eupša mo, mengwaga e sego mekae ya go feta, ba ile ba swanelwa ke go, mosadi yo, se a se boletšego. Ge a rile šomiša thipa ka seatleng sa ngele, seo e be—seo e be e le sona, yeo e be e le gomangkanna. O be a le—karabo go sona ka moka. Gomme ge o beile foroko ka go seatla sa ngele, gona ka go felela o be o fošitše. Leina la gagwe e be e le mang? [Phuthego e re, “Emily Post.”—Mor.] Oo, leo ke lona. Nnete. Ya. Yoo ke yena. Bjale, o be o—o be o le gomangkanna . . . O be a le—o be a le gomangkanna ya melawana ya maitshwaro. “E swanetše go ba ka tsela yeo.” Go swana le, oo, dilo tše ntši re di hwetša ka mokgwa woo. Eupša, re hwetša, bjale e ile. Eja ka tsela ye o nyakago. Ee, mohlomphegi. Ka moka gabotse. Eupša yeo e be e le gomangkanna ya melawana ya maitshwaro. “O be o swanetše go e dira ka tsela yeo.”

179 Fao go bile nako ya ge Adolf Hitler e be e le gomangkanna ya Jeremane, eng kapa eng a bego a e bolela. Ge a be a re, “Tabogang,” ba be ba taboga. Ge a be a re, “Bolayang,” ba a bolaya. Dimilion tša Bajuda, o be a kgothula hlogo ya gagwe. Le a bona gore go diregile eng go mohuta woo wa gomangkanna? E be e lebeaga bjalo ka maatla, eupša e be e le kgahlanong le Lentšu.

“O tseba bjang gore e be e le kgahlanong le Lentšu?”

180 Modimo o boletše. Ge Bileamo a lekile go lebelela Israele fase, go e roga, o rile, “Ke mmona bjalo ka phoofolo ya lenaka. Ditente tša gago di lokile bjang! Mang kapa mang a go rogago o tla rogwa. Mang kapa mang a go šegofatšago o tla šegofatšwa.”

181 Go lebeaga o ka re Hitler a ka be a kgonne go bona seo. Go lebeaga o ka re bona Bakriste ba Jeremane ba ka be ba kgonne go bona seo, go bona, gomangkanna yela. Ka go felela kgahlanong le Lentšu lela. Le a tseba, bjalo ka ge go boletšwe, “Motho . . . Modimo o dirile motho, eupša motho o dirile makgoba.” Yo mongwe o leka go buša yo mongwe yo mongwe. Re na le Mmuši yo motee, yoo ke Modimo.

182 Eupša Hitler e be e le gomangkanna ya Jeremane. E lebeleleng lehono. Bjale, le bona se se diregilego? E be e le gomangkanna ya go fošagala. Ka baka la eng? E be e le kgahlanong le Lentšu. Gomme bjale le bona mo ka moka e ilego: kgobogo.

183 Gomme ge gomangkanna ya gago e le ka mokgatlong wo mongwe, goba maikutlo, goba selo se sengwe gape ntle le Bomotho bja Jesu Kriste, o tla tla go karolo ye e swanago ya dihlong, feela befibefi, le a bona, ge gomangkanna ya gago e se

Kriste. Yeo ke kota ya bogareng ya bophelo bja motho, gomme Kriste ke Lentšu; e sego kereke ya gago, lentšu la gago. Lentšu! Le a bona? “Godimo ga gomangkanna ye Ke tla aga Kereke ya Ka,” godimo ga Kriste, Lentšu.

¹⁸⁴ Go bile nako ge Mussolini e bego e le gomangkanna ya Roma. Ga ke tsebe, nka no ba ke badile go sengwalwa, goba go ka kgonega gore ke e badile ka pukung, goba yo mongwe o mpoditše, eupša ge yo mongwe a be a botšišwa go tsenelela ke Mussolini. O be a . . .

¹⁸⁵ O be a nyaka—a nyaka go tliša Roma ka go ralebelo, mabelo. Gomme fao go sehlwaseeme se segolo se be se eme kua, sa gagwe, ka tša mabelo. Seo ka moka se gabotse. Gerika e bile le kgopolo yeo mengwaga ye mentši ya go feta. Roma ka mehla e be e leka go ba le lona. Ramabelo ka moka o gabotse, eupša—eupša mabelo. Eupša—eupša elelwang, seo se ka se tšee legato la Kriste. Ga go kgathale gore o tiile gakaakang, seo ga se na le selo go amana le yona. Yena ke maatla ka moka. Gomme le bona se a lekilego go aga Roma godimo ga sona. Gomme o lekile go aga Roma godimo ga selo sa gomangkanna, gore yena o be a le gomangkanna.

¹⁸⁶ Gomme ba boletše gore, letšatši le lengwe, gore wa gagwe—wa gagwe—wa gagwe mootledi o bile motsotso wo motee pele ga nako, gomme a mo thunya. A re, “Ga se ka re, ‘eba mo ka motsotso o tee pele ga senyane.’ Ke rile, ‘Eba mo ka senyane.’” Pho! Gomme a mo thunya. Le a bona? Le a bona? “Ga ke go nyake mo motsotso o tee pele. Ke go nyaka mo ka senyane.” Le a bona? Lebelelang gomangkanna ye a bego a leka go itira seyena. Eupša le bona se se diregilego?

¹⁸⁷ Le a elelwa, ba bantši ba lena mo, ba nako ya kgale, Roy Slaughter, mohlomongwe, le kgolekgole morago ka go seo, o elelwa tlase kua ge ke be ke le botša ka seporofeto. Letšatši le lengwe, tlase kua ka moagong wa Odd Fellows, pele ga ge e bile re etla mo, ke rile, “Mussolini o tla mafelelong a go leša hlong kudu.” Ke ile ka re, “Tlhaselo ya gagwe ya mathomo, o tla ya Etiopia, gomme Etiopia e tla wela kगतong ya gagwe. Eupša o tla tla bofelong bja gagwe, gomme ga go yo a tlogo go mo thuša. O tla bolokwa ka kgobogo.” Soo o fao.

¹⁸⁸ Ke ile ka re, “Go diism tše tharo di tsogetšego godimo. Bonazism, bofascism, le bokomonism.” Ke ile ka re, “Tšona diism di tla kwana gomme tša tla go dikologa ka go tee, gomme e tla ba bokomonisi. Hlokomelang. Bokomonisi bo tla tšhuma Roma.” Le a bona?

¹⁸⁹ Bo hlokomeleng. Uh-huh. Ke sedirišwa ka seatleng sa Modimo. Ba nagana gore ba kgahlanong le Modimo. Ba šomela thwi go ya ka go yona, nako ka moka, ga ba e tsebe. O no ba šomiša bjalo ka sešomišwa, uh-huh, sedirišwa se sengwe ka seatleng sa Gagwe, go swana le ge A dirile Nebukadinsara le ba bantši ba ba bangwe. Bjale elang hloko. Le a bona, bjale.

190 Go bile nako ge Farao a be a le gomangkanna go Egepeta, eupša lebelelang mo e lego bjale. Le a bona? Ka moka e paletšwe.

191 Oo, ke mohuta wa go fošagala, ka fao ka mehla ba a palelwa. Ke digomangkanna tša madirwa ke motho. Le ka se kgone go tšea gomangkanna ya madirwa ke motho. Ga ke kgathale ge e ba ke—ke moporesitente, ge e ba ke mmušanoši, ge e ba ke kgoši, ge e ba ke kereke, ge e ba ke mokgatlo, ge e ba ke thutotumelo. Se se sengwe le se sengwe sa dilo tšeo di ya go senyega, go no swana le ka moka digomangkanna tša mohuta woo go kgabola mabaka.

192 Re ka kgona go lebelela morago. Go lebelela morago. Go lebelela banna ba ba bego ba tshepile babušiši. Lebelelang banna ba bego ba agile dikholofelo tša bona godimo ga yona mehuta ya digomangkanna, gomme lebelelalang mo ba lego lehono.

193 Bjale a re ithetolleng go dikologa gomme re lebelelang banna ba ba beago dikholofelo tša bona godimo ga Beibele, godimo ga Lentšu la Modimo, gomme ba Le swerego go ba gomangkanna. Lebelelang mo ba lego bjale.

194 Paulo o le fa kanegelo ye nnyane ya bona, ka go Bahebere, ya 11 tema, se ba se dirilego. “Ka fao ba kokobeditšego mebušo, ba balelwe toko, le go ya pele. Gomme ba nenera go dikologa ka matlalo a dinku le matlalo a dipudi. Bao ba sego ba swanela lefase le.” [Lefelo la go se be le selo godimo ga theipi—Mor.] Ba letetše ka Letagong tšogo ye botse yela. Le a bona? Ka moka gabotse. Ka gore bona, ba bangwe ba bona, ga se—ga se ba ke ba hwetša mehlolo ye, gomme ba neetše mebele ya bona, ka mokgwa wo mongwe, ba lebeletše pele go tšogo yela. Go fetša ntle maphelo a bona, ba be ba sa bo babalele. Ba be ba nyaka go ya pele le go itira sehlabele ka bobona, gore ba kgone go hwetša tšogo yeo, gomme seo ke se ba se dirilego.

Bjale, digomangkanna, re bolela, gomangkanna.

195 Le a tseba, kgorotsheko ya rena ya godimo ke gomangkanna. Ke gomangkanna. Ke—ke bofelo bja mafelelo bja ka moka dingangišano ka setšhabeng se. Yeo ke therešo. Sephetho sa bona ke gomangkanna, ka go kgorotsheko ya rena ya godimo. Therešo. Oo, ke a tseba dinako tše dingwe ga re e rate, eupša ke—ke gomangkanna, go le bjalo. Ee, mohlomphegi. Go be go ka reng ge nkabe re be re se na le yeo? Ka gona eng? Eupša ke gomangkanna. Ka nnete ke yona. Ka baka la eng? Seo ke, setšhaba sa rena, se tlemilwe go yeo. Ge kgorotsheko yela ya godimo mafelelong e dira sephetho sa bona sa mafelelo, ke sona seo. Fao ga go sa le pelepele. O ya kae, ka morago ga seo? O ya go latela sephetho sa bona, seo ke ka moka. O swanetše go dira. Ke bona lentšu la mafelelo. Ke bona amene.

196 O ka kgona go e leka ka dikgorongtsheko tša toropokgolo ya selegae. O ka kgona go e leka ka magisterata, ka gona wa

ya go federale, go ya go mehuta ka moka ya dikgorotsheko, le dikgorotsheko tša federale. Eupša ge re etla go kgorotsheko ya godimo, yeo ke yona. Thwi. Dinako tše dingwe ga re nyake, go re, “Go lokile, ga ke rate sephetho sa bona,” eupša o leka go tloga go yona gatee. Yeo ke gomangkanna ya setšhaba. Gomme go ka reng ge nkabe re be re se na le yona? Ee.

197 Re swanetše go ba le gomangkanna. Yo mongwe le yo mongwe o swanetše go ba le ye tee. O na le ye tee. Eupša se ke lekago go le botša, bokamorago kua, go le botša bogomangkanna ba lego sona.

198 Bjale, kgorotsheko ya godimo ya setšhaba ke gomangkanna ya setšhaba. Ke selo sa mafelelo ka go mohuta ofe kapa ofe wa go ngangana. Ba a e rarolla. Se ba se boletago, ke sona seo.

199 Go na le gomangkanna ka go papadi ya polo. Yoo ke malokwane. Oo, ya. Dinako tše dingwe ga re rate sephetho sa gagwe, lebile, eupša ke—ke—ke seo, go le bjalo. Malokwane, sephetho sa gagwe ke lentšu la mafelelo, yeo ke therešo, ga go kgathale gore ba bangwe ba reng. Ge a re ke go ratha, ke go ratha. Yeo ke therešo. Nnete. Ga go kgathale gore ba bangwe ba reng, seo ga se na le kamano le yona. Gomme a re nong go nagana ka yona. Ge o . . . Ga ke ye dipapading tša polo, eupša ke ile ka no direga go ngwala yeo fase. Malokwane, ke gomangkanna go papadi ya polo.

200 Yo motee wa bona o re, “Yeo e bile polo.” Yo mongwe yo o re, “O a aketša.” Yo o re, “Ye ke ka tsela *yela*. O swanetše go ba ka tsela *ye*.”

201 Malokwane o rile, “Ratha.” Le a bona bohle ba bona ba tšea bodulo gomme ba dula fase. E kgokgontšha ba bangwe ba bona. Eupša ke a eleletša ba tla mo goelela fao, tlase ka pelong tša bona, le dilo, eupša ke go “ratha” go le bjalo. Ka baka la eng? Yena ke lentšu la mafelelo.

202 Monna wa kgorwana ya pele o rile, “O a tseba gore yeo e fetile.” Yo mongwe o re, “O a tseba yeo ke . . .”

203 “Ke go ratha.” Uh-huh. Seo ke ka moka ga gona. Homola gona, eya morago go lefelo la gago.

204 Go be go ka reng ge go be go se malokwane papading ya polo? Nna! A o ka kgona go eleletša gore ke mohuta mang wa papadi e bego e tla ba wona? Yo motee wa bona o rile, “E be e le go ratha.” Yo mongwe o boletše *se*. Yo mongwe *sela*. Yo mongwe o rile, “O moaketši.” Fao go be go tla ba le go ngangana le go lwa.

205 Go ba le papadi ya polo, o swanetše go ba le gomangkanna. Gomme o sepelela ntle kua, gomme ga go kgathale ge e ba ga o mo rate, goba eng, ke—ke gomangkanna, go le bjalo. Ke gomangkanna. Lentšu la gagwe ke mafelelo, ga go kgathale se o se boletago ka lona. Le ka tsela yeo. Bjale, ge ba se ba dira, papadi

yohle e tla ya ka tlhakahlakanong. A yeo ke therešo? [Phuthego e re, “Thwi.”—Mor.]

206 Setšhaba se be se tla ba eng ge nkabe fao go se kgorotsheko ya federales? Ge go be go se kgorotsheko ya godimo ka setšhabeng se, se be se tla dira kae? Ba be ba tla ya eng? Setšhaba se be se tla ba ka tlhakahlakanong. Ge fao go be go se . . .

207 Ge go be go se malokwane ke papading ya polo, e be e tla fela, o be o ka se dire go betša ga mathomo go fihla ge yo mongwe a nganga le wena. Yo mongwe o ema kua, gomme mohlomongwe o ile thwi godimo ga poroto, gomme moisa yo mongwe o tla re, “Oo, aowa. Aowa, aowa. Ga se ya dira seo.” Ka gona, le ya kua. Polo ya mathomo e beditšwe, ba ngangišane ka yona. Yo motee wa bona o rile, “Yeo e bile go ratha.” Yo mongwe o re, “E be e se go ratha.” Le a bona?

208 Le swanetše go ba le yo mongwe yo papadi e tlemilwego go yena, gomme yoo ke malokwane. Ge a re, “Ratha,” ke go ratha. Ge a re, “Polo,” o polo. Eng kapa eng a e bolelago, e a ya. Yeo ke yona. Gomme ge o se wa dira, o ka se be le papadi.

209 A ke le laetšeng gomangkanna ye nngwe, ke lebone le lehubedu. Lebone le lehubedu, ge le re “ema,” le ra gore ema. Ge o le tshela, o ya go le lefa. Eupša ge toropokgolo ye e be e se na le mabone a a itšego ntle mo, mabone a go emiša, e be e tla ba toropokgolo ya mohuta mang? Le a bona? E swanetše go ba le gomangkanna. Ga ke kgathale ka se lephodisa le se boletšego, goba yo mongwe gape a se boletšego, a eme fale. Ke ba maemo a bobedi. Ge yo mongwe a ka netefatša gore o ile go kgabola go lebone le letala, ga ke kgathale se lephodisa le se boletšego, ba phošetše. Ge lebone le rile “sepela,” seo se ra gore sepela. Seo ke gomangkanna. O ka kgona go nefetatša seo, lebone le rile “sepela.” Lephodisa le ka no ba le be le eme felotsoko, meyara wa toropokgolo a ka no ba, felotsoko, seo ga se dire phapano ye nnyane. Ge o na le netefatšo ya gore e be e le “sepela,” o a sepela. Gomme ge yo mongwe a go thula, ke phošo ya bona. O ka kgona go e netefatša. Yeo ke therešo.

Gomme re ka kgona go hlatsela se re bolelago ka sona. Thwi.

210 Bjale, go ka reng ge fao go be go se lebone le lehubedu? Yo motee o ya go kgabaganya, gomme e be e tla ba eng. Yo motee o re, “Hei! Tloga tseleng. Ke itlhaganetše. Ke swanetše go ya mošomong. Ke šaletše bjale. Ke ya go kgabola bjale.” Yo mongwe yo o rile, “O no nagana o ka re o bjalo. Ka gore, ke nna yo a yago go kgabola, ka gore ke bile wa pele mo.” Gomme ke kgona go bona mosadi a tšwela ka ntle gomme a lokiša moriri wa gagwe. Go ka reng ge re be re se na le lebone le lehubedu? A fao go be go ka se be pitlagano ya sephethephethe!

211 Bjo ke bjo e lego bothata ka dikereke. Le a bona? Yeo ke therešo. Ke ka lebaka leo re nago le sephethephethe se se bjalo

sa dikereke tša maina. Ya. Yeo ke therešo tlwa. Ga go yo motee a yago felo. Ba eme, ba a ngangana.

212 *Šele* Lebone la Modimo. Ge Le re “sepela,” sepela. Ge Le re “ema, bjo ke bokgole go lekanela,” gona ema. Yeo ke therešo. Ke fao re theilwego, godimo ga Leo, Lentšu leo, e sego seo sehlopha se sengwe sa banna se se boletšego, goba sehlopha se sengwe sa banna se boletše. Jesu o rile, “Maswao a a tla latela bona ba ba dumelago.” A re yeng. “Eyang lena lefaseng lohle, rerang Ebangedi go sebopiwa se sengwe le se sengwe.”

213 Le a tseba, ka mokgwa wo thuto e lokilego ka gona, eupša Jesu ga se a nyaka yeo. Yeo ke therešo. Ka mokgwa wo dikereke e lego tše botse ka gona, meago, Yena ga se a ke a nyaka tšeo. Ka mokgwa wo dipetlele e bego e le tše botse; rena, dikereke, go aga dipetlele. Seo ka moka se gabotse. Re leboga seo. Eupša Yena ga se a ke a se nyaka.

214 O rile go Kereke, “Rera Ebangedi.” Gomme Ebangedi ga ya tla ka Lentšu feela, eupša ka maatla le ponagatšo ya Lentšu. Paulo o boletše bjalo. Ka gona yang, bonagatšang Ebangedi, oo, nna, ge e be e le ka tsela yeo.

215 Oo, rena re, lehono, phela ka nakong ye re na le dingaka tše kaonekaone kudu re kilego ra ba le tšona. Re na le diokobatši tše kaonekaone re kilego ra šoma ka tšona. Le tseba seo. Gomme re rolela banna bao kefa. Re a ba rapelela. Ke a dira, gomme ke a holofela le a dira. Banna bao, bao ka kwešišo ya bona ya go ikwela. . . Ba na le dikwi tše pedi go šoma ka tšona, tšeo ke go bona le go kwa ka letlalo, gomme ba . . . le go kwa. Ba šoma ka modumo wa pelo, goba go—go kwa sekutu, goba selo se sengwe, goba pono ya selo se sengwe ba kgonago go se bona, go phatlalala ga bolwetši, goba—goba selo se sengwe godimo ga sefahlego, seo se pipeditšego sefahlego goba mmele, felotsoko. Ba, ba šoma godimo ga dilo tšeo. Le a bona? Ka gore seo ke . . . Gomme ba leka go nwa dihlaro, gomme kudu mo se tla e bolayago, gomme se ka se bolaye wena, le—le go ya pele. Ba ka se ke . . . Yeo ke taba ya bona, go šoma godimo ga seo. Gomme re leboga seo. Seo ke se sekaone kudu. Eupša, re na le dingaka tše kaonekaone kudu, dihlaro tše kaonekaone kudu, dipetlele tše kaonekaone kudu, le malwetši a mantši go feta ka fao re ilego ra ba le ona.

216 Re na le go se dumele mo gontši go feta ka mo re kilego ra ba le gona. Ee, mohlomphegi. Tlwa. Badiredi ba ikagile ka bobona, gomme ba na le dikereke tše kgolo tša maina, gomme ba tšeela ka gare selo se sengwe le se sengwe, le go ya pele, gomme feela se sengwe le se sengwe, go dira leloko la kereke. Gomme ba ile godimo go siminare ye nngwe, go swana le lentsuana la sealamedi, gomme ba ba phaphašetša ntle bjalo ka kerentara ye e ba tlišago ntle ka mokgwa woo, gomme dinako tše dingwe go se tsebe go feta ka Modimo go feta ka mo Mohottentote a tsebago

ka bošego bja Egepeta. Ba ba tliša go kgabola ka mokgwa woo, gomme le gona fao. Le a bona?

217 Oo, se re se nyakago ka dikerekeng tša rena ke monna yo a nago le gomangkanna. Se re se nyakago ka kerekeng ya Methodist, kerekeng ya Baptist, kerekeng ya Pentecostal, kerekeng ya Presbyterian, ke gomangkanna, monna wa Modimo yo a tlogo go ema a tlemilwe go Lentšu le go Kriste, le go tliša phuthego yela ka tlase ga leemo lela la moo leloko le lengwe le le lengwe le sepelago ka leemong la Lentšu le, go bona Lentšu leo le bonagatšwa, go ba latela. “Maswao a a tla latela bona ba ba dumelago, go ya lefaseng ka moka.”

Ba rile, “Seo ga go sa dirwa ka sona.”

218 Jesu o rile, “Eyang lena ka lefaseng ka moka, rerang Ebangedi go sebopiwa se sengwe le se sengwe.” Ga se ra be ra fihla lefase ka moka le bjale, gomme ga se le gole go sebopiwa se sengwe le se sengwe. Botelele bjo bokae? “Lefase ka moka.” Go mang? “Sebopša se sengwe le se sengwe.” Go tla direga eng? “Maswao a a tla latela bona ba ba dumelago. Leineng la ka ba tla lelekela bodiabolobolo ntle. Ba tla bolela ka maleme a maswa. Ge ba ka swara sephente, goba ba nwa selo se se bolayago, se ka se ba dire bošula. Ge ba bea diatla tša bona godimo ga balwetši, ba tla fola.” Yeo ke gomangkanna e swere kua, Lentšu, Naledi yela ya lebowa, khampase yela e dula thwi le Yona. Leo ke le re le nyakago.

219 Eupša re ile ntle gomme ra aga mafelo, ra beakanya batho, ra tšeela maloko ka gare, gomme ra ngangana le Mabaptist ka gore ba be ba sa dumele ka tsela ye re dirilego, le Mamethodist ka gore ga se ba dira, ka tsela ye. Gomme—gomme re phaphašitše ntle siminare ye kgolokgolo, re agile dikereke tše kgolokgolo, le dikamora tše kaonekaone tša manongonongo, le okene ye kgolokgolo, le go ya pele, le lešaba la go aparta bokaonekaone, le go ba le meyara le yo mongwe le yo mongwe ka kerekeng. Gomme re na le eng? Sehlopha sa lehu, se se tlemeletšwego go gomangkanna ya kereke ya leina. Lehu! Oo, a e be kgole!

220 Ge nka hwela ka ditherekeng tša ka, gomangkanna ya ka ke Jesu Kriste, godimo ga yeo ke mo ke dumelago, ge yo mongwe le yo mongwe a sepelela ka ntle. Yo mongwe o rile, Ngak. Davis o rile go nna, “Billy, o rera selo se sebjalo ka seo, o tla se rera go dikota tša kereke.”

221 Ke ile ka re, “Ke tla rera Lentšu la Modimo go dikota, gona, ka gore Modimo o kgona go tsošetša Abraham bana go dikota tše.” Therešo. Lentšu la Modimo ke therešo.

A re, “A o nagana gore ba tla go dumela?”

222 Ke ile ka re, “Ga e . . . Yeo ga se taba ya ka. Ke taba ya ka go dula therešo go Lentšu lela.” Yeo ke therešo.

223 A re, “O nagana gore o ka kgona go kopana le lefase la go rutege ka mokgwa wo, ka thutabomodimo ya—ya Phodišo ye Kgethwa?”

224 Ke ile ka re, “Ga se phodišo ye Kgethwa ya ka. Ke tshepišo ya Gagwe. Yena e bile yo Motee a fago thomo.” Oo!

225 Gomme ke elelwa ge A swielela tlase kua ka go Seetša se segolo sela, ke eme ka mošola ka fase ga noka, 1933, ka June, ge A rile, “Bjalo ka ge—bjalo ka ge Johane Mokolobetši a rometšwe pele le go etapele go tla ga Kriste la mathomo; Ke go roma ka Molaetša go ya lefaseng, go etapele go Tla la bobedi ga Kriste.” Gomme go dikologa lefase O ile, ge mello ya tsošetšo e agilwe lebaka la mengwaga ye lesometlhano godimo ga e ka ba thaba ye nngwe le ye nngwe. Phodišo ye Kgethwa go kgabaganya ditšhaba, le maatla, le pušetšo.

226 Gomme ke a dumela gore O kgauswi le go ratha sehlowa sela sa mafelelo ka kua, go tliša pele Tumelo ye e tlogo go Hlatlošetša Kereke ka Letagong. Gomme O robotše ka Melaetseng. Ka nnete re bofelong bja nako. Re boletše ka yona, le se sengwe le se sengwe, eupša selo se sepeletše godimo ga rena bjale. Ya. Ee, mohlomphegi. Še ye tee. Yeo ke therešo.

227 Le—le—le lebone le lehubedu, bjalo ka ge ke boletše, le rarolla molato. Seo ke ka moka. Lebone le lehubedu le le botša gore ke mang yo a sepelago. Ga go kgathale se yo mongwe gape a se bolelago, ke se lebone le lehubedu le se bolelago. Le ka kgona ka nnete go ba le pitlagano ya sephethephethe ge le sa—ge le sa šetše lebone le lehubedu. Fao go swanetše go ba gomangkanna. Ee, mohlomphegi.

228 Go no swana le go Kereke, go swanetše go ba le gomangkanna. Go batho ka Kerekeng, le swanetše go ba le gomangkanna ya lena.

229 Eupša, lehono, kereke ye nngwe le ye nngwe e na le gomangkanna ya yona mong. Le a bona? Gomme le se ke la leka go tšea, “Rena Mabaptist re dumela *se*. Rena Mamethodist re dumela *se*. Rena Mapresbyterian re dumela *se*. Rena Mapentecostal re dumela *se*.” Seo ke ka moka se gabotse, eupša ke ka baka le eng le sa tšee lohle la Lona? Phošo ke eng ka lohle la Lona?

230 “Rena Mabaptist re dumela go go karabetšwa.” Seo se gabotse. Go reng ka kolobetšo ya Moya wo Mokgethwa, bjale? Go reng ka go bolela ka maleme? Go reng ka dimpho tša go fodiša? Go reng ka seporofeto? “Oo, aowa. Ga re dire. Seo, seo e be e le sa lebaka le lengwe.” Oo, mošemane!

231 Mapentecostal, le re, “Go lokile, re dumela go boleleng ka maleme, go bohlatse.” Nnete, go bolela ka maleme ka moka go gabotse, eupša bjo go le bjalo e no se be bohlatse. Batho ba bantši ba bolela ka maleme, yeo ke therešo, eupša bjo ke bokgole bjo ba kilego ba bo ya. Diabolo a ka kgona go ekiša mpho ye nngwe

le ye nngwe a nago nayo, mpho ye nngwe le ye nngwe ye e lego ka Beibeleng.

²³² Paulo o rile, “Le ge nka bolela ka leleme la batho le Barongwa, le ge nka neela mmele wa ka gore o tšhungwe bjalo ka sehlabelo, le ge nka rekiša diphahlo tša ka ka moka go fepa bobotlana, le ge nka ba le tumelo go šuthiša dithaba, le ge ke ile seminareng gomme ke ithutile tsebo ka moka e lego fao go ithutwa, ke sa no ba lefela.”

²³³ Ke Bomotho bja Kriste. Kriste, amogela Yena, gomme o ka se kgone go Mo amogela ntle le go amogela Lentšu la Gagwe. Lentšu le swanetše go tla pele, ka gona Bophelo bo tla ka go Lentšu leo le go bonagatša Lentšu leo.

²³⁴ A Jesu ga se a ke a re, “Ge Ke sa dire mediro ya Tate wa Ka, gona le se ke la Ntumela”? E be e le Lentšu la Modimo le bonagatšwa. Modimo o be a le ka go Kriste, a boelanya, a itlhagiša Seyena go lefase, se A bego a le sona. Seo e be e le—seo e be e le gomangkanna. Seo e be e le gomangkanna ya ka Gosafelego fao.

²³⁵ Bjale le re, “A yeo ke ya ka Gosafelego, Ngwanešu Branham?” Yeo e be e le. “Ka gona go reng ka lehono?”

²³⁶ Jesu o rile, “Yo a dumelago go Nna, mediro ye Ke e dirago o tla e dira le yena.” Ke gomangkanna ya go swana. Ka moka gabotse.

²³⁷ Ye nngwe le ye nngwe e na le gomangkanna ya bona beng. Oo, nna! Go no swana le ka mo go bego go le ka gona ka matšatšing a baahlodi, “Monna yo mongwe le yo mongwe o be a dira se se bego se lokile ka mahlong a gagwe mong.” Ka matšatšing a baahlodi, monna yo mongwe le yo mongwe o be a na le ya gagwe mong—ya gagwe mong gomangkanna. O be a dira feela se a bego a nyaka go se dira. Gomme yeo ke tsela ye e lego bjale. “Monna yo mongwe le yo mongwe o be a dira gabotse ka mahlong a gagwe mong.” Bjale, a le tseba lebaka le ba dirilego seo ka go Baahlodi? Se se ka no tšhoša feela gannyane. Eupša lebaka le ba e dirilego ka go Baahlodi, ka gore ba be ba se na le moporofeta ka go wona matšatši, gore Lentšu la Morena le tle go yena. Ka fao monna yo mongwe le yo mongwe o be a kgona go dira se a bego a se nyaka, ka sefahlegong sa gagwe mong.

²³⁸ Gomme seo ke tlwa se se diregilego lehono. Ga re na le moporofeta mo go matšatši a a dikereke tša maina, eupša Modimo o tshepišitše yo motee go rena. Le a bona? Le a bona? Gomme O dirile. Ka matšatšing a mafelelo, O tla emelela gomme a roma Eliya morago go lefelo la tiragalo gape, “Gomme o tla bušetša dipelo tša bana morago go Tumelo ya botate,” morago go pentecost ya setlogo. Le a tseba o boletše seo.

²³⁹ Bjale, ke a tseba le tla šupa, bjalo ka ge A dirile kua go Johane, godimo ka go—ka go Mateo ya 11 tema, gomme ya 6

temana, ke a dumela ke yona, ge ba rile, “A le nagana gore monna yo e be e le mang, Johane yo?”

²⁴⁰ O rile, “Ge le ka kgona go e amogela, yo ke yo a boletšwego, ‘Bonang, Ke roma motseta wa Ka pele ga sefahlego sa Ka.’” Yeo ke Maleaki 3, e sego Maleaki 4.

²⁴¹ Eupša, elelwang, ge yeo e be e le Maleaki 4, gona Lentšu le paletšwe, ka gore O rile, “Eupša feela ka nako ye, lefase lohle le tla tšhungwa, gomme baloki ba tla sepela ntle godimo ga melora ya ba babe.” Aowa. O se ke wa e hlakahlakanya, ngwanešu. Le dire le bolele feela tlwa se Le se boletago. Yeo ke therešo. O e tshepišitše ka letšatšing la mafelelo, gomme e tla ba thwi ka gare.

²⁴² Elelwang, ge baahlodi, monna yo mongwe le yo mongwe o be a dira ka tsela ye a bego a nyaka. Fao go be go se monna, go be go se monna a bego a ka kgona go dira Lentšu lela gore le phele. Fao go be go se moporofeta. Lentšu la Morena ka mehla le tla go moporofeta. Thwi. Gomme ka mehla o hloilwe. Ke sehlopha se sennyane feela se se mo ratago, le a bona. Eupša, ke ra gore, fao ka mehla go be go le seo.

²⁴³ Modimo ga a fetole pholisi ya Gagwe, Yena ga a kgone, gomme a ba Modimo. Ge Modimo a kile a bolela selo se sengwe goba a dira selo se sengwe, O swanetše go dira nako ye e latelago. Ge kgakanego yeo e fihla, ge A sa dire nako ya bobedi ka tsela ye A dirilego nako ya pele, O dirile ka phošo nako ya pele. Gomme ke mang yo a ka beago Modimo molato wa go dira ka phošo? O mang, o ka kgonago go bea sebe go Modimo? Seo ke se Jesu a se boletšego, “Ke mang yo motee wa lena a ka kgonago go Mpea molato wa sebe?”

²⁴⁴ Sebe ke eng? Go se dumele. “Yo a sa dumelago o šetše a ahlotšwe.”

²⁴⁵ “Ke mang yo motee wa lena a ka kgonago go Ntaetša gore Nna ga se ka phethagatša se sengwe le se sengwe Mesia a bego a swanetše go se dira?” Le a bona? Ga go yo motee a boletšego lentšu. O dirile. Mesia e be e le Moporofeta, gomme O be a netefadiše gore O be a le yoo. Ba be ba se na le moporofeta lebakeng la makgolo a mengwaga, ge e sa le go tloga ka Maleaki, gomme mo O tsogile lefelong la tiragalo. O be a le sephiri go batho, le kotanašitiši go kereke ya bona.

²⁴⁶ Ka gore, O rile, “Bonang, Ke bea mo Tsione, leswika la sekhutlo, le Letee le bohlokwa, le le lekilwego, oo, leswikašitiši.” Ya. “Eupša mang le mang a dumelago go Yena a ka se lešwe dihlong.” Yeo ke therešo. Yena O be a le fao. Gomme seo tlwa se nno phethagatša Lengwalo. Eupša bao ba dumetšego Yena ba bile le gomangkanna.

²⁴⁷ Mareta yo monnyane, ge a bone Latsaro a etla go tšwa lebitleng, o tsebile gore Yoo e be e le mang. Le pele E e dira, o be a na le gomangkanna ya go tseba. “Ke a dumela gore Wena

o Morwa wa Modimo, yo a bego a swanetše go tla lefaseng. Le bjale, le ge kgaetšedi a hwile, e no bolela lentšu. Modimo o tla e dira.” Amene. O be a na le bonnete ka go felela. Yeo ke therešo. Ge Yena a . . . O boletše seo, gomme o be a se ra go tšwa pelong ya gagwe.

O rile, “Le mmolokile kae?”

A re, “Etla gomme o bone.”

²⁴⁸ Fao O be a eme fao, ka pono. Ka gore, O rile, “Nna ga ke dire selo go fihla Tate a ntaetša pele,” Mokgethwa Johane 5:19.

²⁴⁹ O Mo rometše kgole go tloga, o ile kgole go tloga ntlong ya Latsaro. Ba Mo rometše gore a tle, a rapele. O tsebile gore Latsaro o be a eya go hwa. Gomme ka morago ga nako ye e itšego, O rile, “Mogwera wa rena, Latsaro, o robetše.”

Ba rile, “O dira gabotse.”

²⁵⁰ O rile, “O hwile. Gomme bakeng sa lena, Ke thabile Ke be ke se fao.” Ba ka be ba Mo kgopetše go mo rapelela.

²⁵¹ Ka gona O tla morago, a re, “Eupša Ke ya go mo tsoša.” Oo, nna! (E sego, “Ke tla ya gomme ke bone se Nka kgonago go se dira.”) “Ke tla ya go mo tsoša.” Ka baka la eng? “Tate o šetše a Ntaeditše feela se ke swanetšego go se dira.”

²⁵² O ile tlase lebitleng. Fao go be go eme Monna. Fao go be go eme Modimo mo nameng, yo a ka bego a kgonne gore go leswika lela, “tologa,” gomme le ka be le tologile. Eupša O rile go bona basadi, bona basadi ba bannyane ba go šokiša, basadi ba bannyane ba baswa, o rile, “Tlošang leswika.”

²⁵³ Le na le selo se sengwe le swanetšego go se dira, le lena. Le a bona? Gomme ba ile ba pshikološa leswika go tloga. Gomme go ile gwa ba dira gore ba belekege; o be a nkga kudu.

²⁵⁴ Fao, O be a eme fao. Oo, nna! Ke kgona go Mmona a otlollela se sennyane sela sa go ohlega sebopego godimo. Ka gore, Beibele e rile, “Ga go botse bjo re bego re ka Mo kganyoga.” O be a se kudu, gagolo go mo lebelela. Le a bona?

²⁵⁵ Go no swana le Dafida, o be a le kgoši ye e kgethilwego ge a be a sa le selo se sennyane se sehubetšwana. Le a bona?

²⁵⁶ “Ka moka ga bona mathaka a magolo gagolo,” ba rile, “a a ka se lebege botse ka korone godimo ga hlogo ya gagwe! Tšea morwa yo mogologolo yo,” Isai a bolela.

²⁵⁷ Samuele o rile, “Modimo o mo ganne.” O tlišitše ka moka barwa ba gagwe godimo. A re, “A ga o na le yo mongwe gape?”

²⁵⁸ “Ya, re na le yo motee, eupša a ka se lebege bjalo ka kgoši. Ka baka la eng, ke yo monnyane wa nthathane, wa go kobama magetla, mothaka wa go lebege bohabetšwana.”

“Eya, o mo tšee.”

259 Gomme ka pela ge a etla, o sepetše pele ga moporofeta yola, Moya wa wela godimo ga gagwe. A kitima ka oli yela, a e tšhela godimo ga hlogo ya gagwe, a re, “Ye ke kgoši ya lena.” Yeo ke yona. Ee, mohlomphegi.

260 Jesu o be a eme kua, magetla a go kobama, mohlomongwe, a fetoga bopududu ge A be a se a be a ba ka godimo ga masometharo a mengwaga ka bokgale nako yeo. Beibele e rile, “A ka no ba e be a lebega bjalo ka masomenne.” Bajuda ba rile, “O Monna yo a sego ka godimo—ka godimo ga masometlhano a mengwaga ka bokgale, gomme o re o ‘bone Abraham’?”

O rile, “Pele Abraham a e ba gona, KE NNA.” Nna! Oo, nna! Mokgethwa Johane 6.

261 Ka gona, re tlile ra hwetša, šo O be a eme, kgauswi le lebitla. O tsebile gore pono yela e be e swanetše go ratha. O tsebile gore e be e swanetše go ba. “Tlošang leswika.” Yena o . . .

262 O be a nkga, a phuthetšwe ka diaparo tša lebitla, o be a hwile matšatši a mane. Nko ya gagwe e be e šetše e wetše ka gare, nako ye ntši ka mkgwa woo.

263 Fao, O be a eme fao, a otlollela mmele o monnyane wa Gagwe godimo. “Ke nna tsogo, Bophelo.” Hum! “Ya dumelago go Nna, le ge a hwile, go le bjalo o tla phela.” Mpotšeng monna yo a kilego a dira setatamente sa go swana le seo. “Mang le mang a phelago gomme a dumela go Nna a ka se tsoge a hwa. A o dumela se?”

264 O rile, “Ya, Morena.” Le ge A be a mo fošeditše, ka ponagalo. Ge a biditše, Yena a se ye. O ile a bitša gape; Yena a se ye. Eupša mo o re, “Ke a tseba gore Wena o Kriste yo a bego a swanetše go tla lefaseng.”

265 A re, “Latsaro, etla pele.” Gomme monna o be a hwile lebaka la matšatši a mane. Ka baka la eng? Eng? Kriste o be a na le gomangkanna. O be a bone pono. Ga se ya ke e kgona go palelwa. Yeo ke therešo. Ga se ya ke e kgona go palelwa. O be a na le nnete ka go felela.

266 Gomme Mareta o be a na le nnete ka go felela. Ge a be a ka kgona go Mo dira gore a lemoga se a bego a dumela ka go Yena go ba sona, o be a tla hwetša se a se kgopetšego. Thwi. Ba be ba le fao. Gomangkanna, e tlemile ka gare le Lentšu, gomme yeo e be e le yona.

267 Monna yo mongwe le yo mongwe lehono o a dira, ka ponong ya gagwe mong, se a se semago go ba se sebotse, ka gore fao ga go moporofeta. Lebelelang ka matšatšing a baahlodi.

268 Lebelelang ka matšatšing ge, ke a dumela, e be e le Eliya goba Elisa, yo motee. Ya. Lela, lesea la go hwa. Mosadi wa Mosunami, o dirile . . .

269 Eliya e be e le monna wa Modimo wa letšatši, e sego feela ye nngwe ye kaone, ya bohlaletšhere. Ka baka la eng, o be a le moisa wa kgale yo a bego a sepela mmogo. A o ka . . . Go tla, ge

a ka tla mojako wa gago lehono, ka nnete o be o ka mo leleka. Setšhaba sohle se be se mo hloile. Isebela le ka moka bohle ba bona ba be ba mo hloile.

²⁷⁰ Ka gore, o be a dutše ka White House gomme a dirile ka moka basadi go dira ka tsela ye a dirilego, gomme ka moka ga bona ba be ba ekiša ka morago ga gagwe. Gomme Ahaba o be a retolotšwe, hlogo ya gagwe e be e retolotšwe, ke maatla a gagwe. Ga se ra e foša kgole kudu lehono. E no ba go swana, gomme fao—gomme fao ke lena. Gomme ba be ka moka e le botsebalegi. Gomme, oo, ka moka ba be ba le lehlwa.

²⁷¹ Eupša yo monnyane yola, Mosunami wa kgale! E sego mosadi wa Mosunami, eupša yo monnyane. . . Ee. Ke a dumela e be e le Mosunami. Ge a tlile gomme a bone gore maatla ao a be a le ka go Eliya, o rile, “Ke bona gore ke monna yo mokgethwa.” Gomme ge lesele lela le be le robetše le hwile, o rile, “Rweša mmoula wola sala gomme o se ke wa ema.” O ile godimo kua. O tsebile. Gomme ke rata seo, ka tsela ye a tlilego. O tlile go gomangkanna ya gagwe, kota ya gagwe ya go tlemelela.

²⁷² Eliya o rile, “Mosunami yola šo o a tla. O nyamile. Eupša ga ke tsebe gore phošo ke eng.” Le a bona? Modimo ga a laetše bahlanka ba Gagwe se sengwe le se sengwe; feela seo A ba nyakago gore ba se tsebe. Ka fao o rile, “Pelo ya gagwe e nyamišitšwe, eupša ga ke tsebe.” O rile, “Kitima, hwetša, Gehasi, gomme bona gore phošo ke eng.”

²⁷³ O rile, “A ka moka go gabotse ka wena? A ka moka go gabotse ka monna wa gago? A ka moka go gabotse ka morwa wa gago?”

²⁷⁴ Mo lebelele. Oo, nna! Se ke sona. O rile, “Ka moka go gabotse.” Ka baka la eng? O be a tlile go gomangkanna ya gagwe. “Ka moka go gabotse.”

²⁷⁵ Gomme o ile a khunama fase. A wa, pele, maotong a gagwe. Gomme Gehasi a mo tsošetša godimo, “Seo ga se gabotse,” pele ga wa gagwe—wa gagwe mong. A mo emišetša godimo. Gomme a thoma go mmotša.

²⁷⁶ Bjale, o be a se na le gomangkanna bjale. O tsebile gore o be a na le maatla, ka pono, go mo fa ngwana wa gagwe. Eupša bjale o dirile eng? O tšere lepara la gagwe gomme a ya tlase ka kamoreng, a tswalela mejako, a ntšhetša yo mongwe le yo mongwe gape ka ntle. O ile a sepelela godimo le fase ka kamoreng. O be a na le gomangkanna, ge feela a ka no kgomana le Yena. Morago le pele, godimo le fase kamora! Oo, nna! Thwi o kwele Selo se sengwe se mo ratha. O ile a ithobatša ka boyena godimo ga lesele. A ya morago godimo gape, a ya kgole. Le—lesele la ba le mokgwa wa go šišinyega, la ruthela. O ile a tsoga, morago le pele. Yena ga se a ke a hwetša go kgomana mo gobotse le gomangkanna “E be e le eng, Morena? Ke eng se O rego se dire?”

²⁷⁷ Ntle le go kamaka, ge a retologile, o bone pono, mošemane yo monnyane yola a kitima, a bapala, a taboga mpa, selo se sengwe,

se sengwe ka mokgwa woo, a bapala. O ile a itahlela ka seyena godimo ga lesea. A hloma nko ya gagwe godimo ga nko ya lona, dipounama tša gagwe godimo ga dipounama tša lona, gomme maatla a Modimo a ile a tsošetša lesea bophelong.

²⁷⁸ E be e le eng? Gomangkanna ya mosadi e be e le moporofeta. Gomangkanna ya moporofeta e be e le Modimo. Gomme mmogo, le Lentšu, “Ke nna tsogo le Bophelo.” Ke bona maatla a Modimo. Mohlodi o kgona go dira ka moka. Le tsogetše godimo, lesea. Nnete.

²⁷⁹ Lebaka le monna yo mongwe le yo mongwe a dirilego ka tsela ya gagwe mong, ka gore ba be ba se na le moporofeta gore Lentšu la Morena le tle go yena. Lentšu le baporofeta ba be ba se gona ka letšatšing leo.

²⁸⁰ Oo, ke bone se ka go fetolweng ga ka, ga letšatši le re phetšego ka go lona. Ke thabile kudu gore Modimo o ntshwere pele kereke e be e ka dira. Nkabe gabotse ke le mosedumele. Ee, mohlomphegi. Ke...Ka moka tlhakanantshwiki ye, tlhakahlakano, le yo mongwe le yo mongwe, “Go lokile, etla godimo gomme o tšoene ya rena. Gomme ge o sa dire, go lokile, o ka kgona go tšea lengwalo la gago gomme o ye go tšoena ye nngwe ye tee.” Oo! “A o ka se tliše lengwalo la gago ka go kopanelo ya rena?”

²⁸¹ Ke a dumela fao go lengwalo letee, ke ge Kriste a ngwala leina la gago godimo ga Puku ya Kwana ya Bophelo. Ke e tee feela le lego godimo ga yona.

²⁸² Ge ke bone ka moka dikereke tša maina! Bokamorago bja rena ke Mairishi, yeo ka semmušo e lego Katoliki. Gomme ke bone gore e be e senyegile le go bola. Ke ile tlase go kereke ye e itšego ya leina mo ka toropongkgolo, ba rile, “Oo, ke rena tsela, Therešo, Seetša. Re na le Lona ka moka.” Ke ile go ye nngwe ka New Albany, “Oo, nna! Bona baisa godimo kua ga ba tsebe se ba boelago ka sona.” Makatoliki ba rile, “Le phošo ka moka.”

Ka gopola, “Oo, nna!”

²⁸³ Ke bapetše le mošemane yo monnyane wa Moluthere. Gomme ka gopola. . . Mojeremane yo monnyane wa Moluthere. Ke ile godimo, gomme ka re, “O ya kerekeng kae?”

“Ke ya kerekeng *yela*.”

²⁸⁴ Ke ile tlase, gomme ka hwetša ntle ba rile ke bona tsela. Ke ile tlase go Ngwanešu Dale, ka go Emmanuele Baptist, gomme, goba First Baptist. Ba rile, “Ye ke tsela.” Ke ile godimo go kereke ya Irish, o rile, “Go lokile, *ye* ke tsela.”

²⁸⁵ “Oo, nna! Ke gakanegile kudu. Ga ke tsebe gore nka dira eng. Eupša ke nyaka go loka.” Ke be ke sa tsebe se nka se dirago. Gomme ke be ke sa tseba mokgwa wa go sokologa.

²⁸⁶ Ke ile ka ngwala lengwalo. Ka gopola, “Ke Mmone ka dikgweng.” Ke ile ka Mo ngwalela lengwalo. Ka re, “Morategi

Mohlomphegi, ke a tseba O feta go theoga ka tsela mo, ka gore ke dula mo go tsoma sehlorana. Ke a tseba O tla kgauswi. Ke a tseba O mo. Ke a Go nyaka. Ke nyaka go Go botša selo se sengwe.”

287 Ke ile ka gopola, “Bjale leta motsotso. Ga se—ga se ka ke ka bona yo mongwe. Ga se ka ke. Ke nyaka go bolela le Yoo. Ke—ke nyaka go bolela le Yena. Ke nyaka go bolela le Yena.” Ka gopola, “Go lokile, bjale, ga ke tsebe mokgwa wa go e dira.”

288 Ke ile ka ya ntle ka bobolokelong gomme ka khunama fase, meetse, go kolobile. Ye nnyane, ya kgale koloi e be e dutše kua, e senyegile. Ke ile ka re, “Ke a dumela ke bone senepe, ke a dumela, ba bea diatla tša bona ka mokgwa *wo*.” Gomme ka ya fase. Gomme ka re, “Bjale ke ya go bolela eng?” Ka re, “Fao go tsela ye nngwe o swanetšego go dira se, gomme ga ke tsebe. Ke a tseba go na le tsela ya go batamela selo se sengwe le se sengwe. Gomme ga ke . . .” Ka re, “Ke tla bea diatla tša ka ka mokgwa *wo*.”

289 Ka re, “Morategi Mohlomphegi, ke duma gore O tle gomme o bolele le nna, nakwana feela. Ke nyaka go Go botša ka mo ke lego yo mobe ka gona.” Ke ile ka swara seatla sa ka godimo ka mokgwa *wo*. Ka theetša.

290 Batho ba rile, “Modimo o boletše le nna.” Gomme ke tsebile gore O boletše, ka gore ke Le kwele ge ke be ke le segotlane, le mpotša gore ke “se ke ka nwa” le dilo.

291 Yena ga se a ke a nkaraba. Ke ila ka re, “Mohlomongwe ke be ke swanetše go bea diatla tša ka ka mokgwa *wo*.”

292 Ka fao ke ile ka re, “Moretegi Mohlomphegi, ga ke tsebe feela tlwa mokgwa wa go dira se, eupša ke—ke a tshepa gore O tla . . . A O ka nthuša?”

293 Gomme moreri yo mongwe le yo mongwe o be a mpotša, go tla go tšoenya ya bona, gomme ba emela godimo gomme ba bolela gore ba tšere Jesu Kriste, gomme ba “dumela Jesu go ba Morwa wa Modimo.” Bodiabolo ba dumela selo sa go swana.

Ka fao ka gopola, “Ke—ke be ke swanetše go ba le selo se sengwe se sekaonekaone go feta seo.” Aowa.

Ke be ke dutše ka mokgwa *wo*.

294 Ke badile mo Petro le Johane ba fetilego go kgabola kgoro ye e bitšwago ye Botse, gomme fao go be go le monna wa segole, go tšwa popelong ya mmagwe. O rile, “Silibere le gauta ga ke natšo, eupša se ke nago le sona . . .” Oo, ke tsebile gore ke be ke se na le seo.

295 Ka fao ke be ke leka go—go hwetša ntle mokgwa wa go e dira. Ke be ke sa tsebe mokgwa wa go rapela. Ke dirile diatla tša ka, ka gona ka robala fase ka mokgwa *wo*.

296 Gomme, ka nnete, Sathane o tlile lefelong la tiragalo nako yeo, a re, “O a bona, o letile botelele kudu. O šetše o le mengwaga

ye masomepedi ka bokgale. Fao ga go nyakego ya go e leka bjale. Ya.”

²⁹⁷ Ka gona ke ile ka moka ka phatlogela godimo, gomme ka thoma go lla. Gomme ka gona, ge ke phatlogetše godimo ka nnete, ke rile, “Ke ya go bolela. Ge O sa bolele le nna, ke ya go bolela le Wena, go le bjalo.” Ka fao ka—ka re, “Ga se ka loka. Ke lewa ke hlong ka nna mong. Mna. Modimo, ke a tseba gore O tla nkwa, felotsoko. O tla nkwa. Gomme ke lewa ke hlong ka nna mong. Ke lewa ke hlong gore ke Go hlokomologile.”

²⁹⁸ E ka ba ka nako yeo, ke ile ka lebelela godimo, gomme maikutlo a a sego a tlwaelega a ile a swiela godimo ga ka. Mo go tllile Seetša, se sepela go kgabola kamora, gomme sa dira sefapano, ka mokgwa *woo*. Gomme Lentšu, leo ke sego ka ke ka le kwa ka bophelong bja ka, la bolela. Ke ile ka Se lebelela. Ke be ke no tonya, ka moka gohle, ke hwile bogatšu ka letšhogo. Ke be ke sa kgone go šutha. Ke be ke eme, ke Se lebeletše. Se ile sa tloga.

²⁹⁹ Ke ile ka re, “Mohlomphegi, ga—ga ke kwešiše leleme la Gago.” Ke ile ka re, “Ge O sa kgone go bolela la ka, gomme ga—gomme ge ke sa kwešiše la Gago, gomme ge O ntebaletše. . . Ke a tseba gore ke swanetše go be ke ikantše ka go sefapano sela kua, felotsoko, gore dibe tša ka di be di swanetše go be di robetše kua. Gomme—gomme ge O ka ntebalela, e no tla morago gomme o bolele ka leleme la Gago mong. Gomme ke tla kwešiša ka seo, ge O sa kgone go bolela leleme la ka.” Ke ile ka re, “O no Se dumelela go tla morago, gape.”

³⁰⁰ Se be Se le fao, gape. Oo, mmalo! Fao ke ile ka hwetša gomangkanna. Amene. Ee, mohlomphegi. Ka ikwela o ka re mo—mo morwalo wa ditone tše masomenne o be o tlošitšwe magetleng a ka. Ke ile ka sepela tlase go kgabola lebato leo, mo ke bego ke sa kgone le go kgwatha fase.

Mme o rile, “Billy, o tšhogile.”

Ke ile ka re, “Aowa, mama, ga ke tsebe gore go diregile eng.”

³⁰¹ Go be go le tsela ya seporo morago kua. Ke ile ka kitima go theoga tsela yeo ya seporo, ke tabogela godimo moyeng, feela kudu ka fao ke bego ke kgona. Ke be ke sa tsebe gore ke be ke tla hlagiša bjang maikutlo a ka. Oo, ge nkabe ke be ke tseba mokgwa wa go goelea! Ke be ke goelela, eupša ka tsela ya ka, le a bona.

³⁰² E be e le eng? Ke be ke kgwapareditše soulo ya ka ka lefelong la go khutša. Seo se e rarolotše. Yeo e be e le gomangkanna ya ka. Fao ke hweditše selo se sengwe, e sego nonwane ye nngwe, kgopolo ye nngwe. Ke boletše le Monna. Ke boletše le Monna yola yo a mpoeditšego gore “ke se ke ka tsoge ka nwa, goba go kgoga, goba go dira eng kapa eng se se ka tšhilafatšago” nna mong ka basadi le go ya pele. Gore, ge ke eba yo mogologolo, go be go tla ba mošomo wa ka go o dira. Ke ile ka kgomana le Yena; e sego

kereke. Ke ile ka kgomana le Yena, Yena! Ee, mohlomphegi. O be a le yo Motee.

303 Go swana le mothaka tlase mo ka Kiwanis goba . . . ke be ke bolela, e sego . . . thwi ka morago ga Ntwa ya Mathomo ya Lefase. Ngwanešu Funk, yo a emego ka, e lego lešole. O rile o be a le . . . E gannyane, mohuta wa go kwagala motlae. Le ga se lefelo la motlae, eupša sese se a se boletšego. O be a le mo ka New Albany.

304 Gomme o rile, “Mokapotene o re ntšheditše ntle, a re, ‘Naga yohle kua e beeditšwe ke Majaps. Bosasa, bašemane, re ya ka gare. Re swanetše go ba tšea.’ O rile, ‘Elelwang, bašemane, go ba bantši ba rena ba emego mo, lehono, ba ba ka se bego kua bosasa. Ba ka se be mo bosasa. Re ye ka gare, ka mosong, ka seetša sa letšatši.’ O rile, ‘Bjale yo mongwe le yo mongwe o ya go bodumedi bja gagwe mong.’” Moisa yo o rile, “Gomme ke be ke se na le bodumedi bjo bo itšego.” Gomme o rile, “Ke ile ka re . . .”

305 O ile a re, “Ke ile ka ema kua. Gomme ka moka bohle ba bona . . .” O ile a re, “Mo go tlile morapeledi, a ya ka tsela *ye*; gomme Moporotesetanta o ile a ya ka tsela *ye*; gomme Bajuda ba ile ka tsela *ye*; gomme Makatoliki ba ile ka tsela *yela*; le morapeledi wa bona.” O rile, “Ke ile ka ema kua.”

306 Gomme o rile, “Mo—mo moofisiri molaodi o rile go nna, o rile, ‘Mošemane, bokaonekaone o ye go bodumedi bja gago.’”

O rile, “Ga ke na le bjo bo itšego.”

307 O rile, “Bokaonekaone o hwetše bjo bongwe, ka gore o ya go nyaka bjo bongwe gonabjale. Ke na le nnete.”

308 Gomme o rile, e ka ba ka nako yeo o bone sehlopha se feta, gomme e be e le Katoliki. O rile o sepeletše godimo gomme a re go moprista, “A o ka kgona go mpha bodumedi?”

Gomme a re, “Etlea pele.”

309 O rile, “O ile ka gare gomme a dira Mokatoliki go tšwa go nna.” Gomme kua ka New Albany, go be go John Howard le sehlopha sa wona a nnete Makatoliki a bogoši a dutše kua, le a tseba, ge moisa yo a bolela se.

310 Gomme o rile—o rile, “Letšatši la go latela ka ntweng . . .” O be a bolela ka, oo, ka fao go bego go le ka gona. Gomme o rile e be e le mothaka yo mogolo gagolo, le a tseba. Gomme o rile, “Ba ile ba swara seatla ka seatla, gomme ba be ba no hlaba ka dithipa, le go goelesa, le go ripa, le go sega.” O rile, “Methalo ya bona e ile ya logagana godimo. Ba tla thwi go dikologa, fao bona Majaps ba go ba dira gore ba sepelele thwi ka go sona, ka mokgwa woo. Gomme tšona dithunya tše kgolo tša kgale tša metšhene di gahlola, go tšwa thoko ye nngwe le ye nngwe. Ntwa ya seatla go ya go seatla!”

311 O rile, “Go lebanya, ke ile ka ema, botelele, ka mokgwa *wo*.” Gomme o rile, “Se sengwe le se sengwe, se goelesa go ya pele, o be o sa kgone go ikwa ka bowena.” O rile, “Fao go be go le madi.”

O rile, “Ka lebelela, gomme e be e le madi a ka.” O rile, “Ke ile ka lebelela *mo*. Fao go lešoba ka lehlakoreng la ka.” O rile, “Ao e be e le madi a ka.” Gomme o rile, “Nna, le a tseba, nna—nna—nna . . .”

Gomme ka nnete . . . mogwera wa Mokatoliki, ga ke bolele se go—go dira motlae, eupša Mokatoliki wa nnete wa bogoši o rile—o rile, “A o rile *Dumela Maria?*”

³¹² O rile, “Aowa, mohlomphegi.” O rile, “Ao e be e le madi a ka. Ke be ke sa nyake bangwaledi ba ba itšego.” Ke ile ka re, “Ke nyaka go bolela le Monna yo mogolo. Ee, mohlomphegi. E be e le—e be e le madi a ka.”

³¹³ Ke nagana seo e ka ba ka tsela ye se lego. Ee, mohlomphego. Yeo ke tsela ye se yago. Re swanetše go ba le kota ya go tlemelela, gomangkanna.

“Ga ke na le nako le mongwaledi wa Gagwe.” Ka re, “Ke nyaka go bolela le Yena.”

³¹⁴ Gomme seo ke sona, ngwanešu. Ge monna a etla go Kriste, ga o nyake go tšea lentšu la moreri yo mongwe, lentšu la mongwaledi yo mongwe, selo se sengwe gape. Lena Maporotesetanta, le se ke la tšea *se*, *seo*, goba se *sengwe*. Eyang go gomangkanna yela, go fihla le kgwapareditšwe kua ka Tswalo ye mpsha, le tswetšwe gape gomme le tladitšwe ka Moya wo Mokgethwa, gomme la bona Beibele e bonagatšwa ka go kokobeleng le lerato go kgabola bophelo bja lena. Oo, gona, yeo ke gomangkanna ya gago. Ee, mohlomphegi.

³¹⁵ Ke badile ka Lentšung mo A lego Lentšu. Ge, kereke ya Jeremane e rile o ka tsela *ye*; gomme Methodist, le Baptist, le Katoliki. Eupša ke badile ka Lentšung mo A rilego, “Godimo ga letlapa le Ke tla aga Kereke ya Ka, gomme dikgoro tša hele di ka se kgone go fenyā kgahlanong le Yona.”

Theetšang bjale, ge re tswalela. Bjale Maporotesetanta ba re . . .

³¹⁶ Bjale, Katoliki e re, “O E agile godimo ga Petro, ‘Wena o Petro, gomme godimo ga letlapa le . . .’” Aowa, Yena ga se a ke a tsoge. Ge e be e le, e kgelogile thwi go tloga. Ba e agile godimo ga motho.

³¹⁷ Na O dirile eng? Maporotesetanta ba rile, “O E agile godimo ga Yenamong.” Aowa. Yena ga se a dira. Ga se a E aga godimo ga Gagwemong.

³¹⁸ Na O dirile eng? Eng? “Na batho ba re Nna, Morwa motho, ke mang?”

“Gomme ba bangwe ba rile Wena o ‘Eliase,’ le ‘Moshe.’”

O rile, “Eupša lena le reng?”

Petro o rile, “Wena o Kriste, Morwa wa Modimo yo a phelago.”

319 Hlokomelang mantšu bjale. “O šegofaditšwe wena, Simone, morwa Jona. Nama le madi ga se tša utolla se go wena. Ga se wa ithuta yona ka moprista yo mongwe. Ga se wa ithuta yona ka siminare ye e itšego. Eupša Tate wa Ka yo a lego Legodimong o e utolotše go Wena. Gomme godimo go letlapa le,” kutullo ya semoya ya Lentšu, “Ke tla aga Kereke ya Ka, gomme dikgoro tša hele di ka se fenye kgahlanong le Yona.”

Ke ile ka gopola, “Morena, yeo ke yona.”

320 Ke badile godimo mo ka Pukung ya Kutollo, ya 21 tem- . . . 22 tema, mo A rilego, “Mang kapa mang. . .” Se ke Selo se se feletšego. “Mang kapa mang a ka lahlelago selo se sengwe go Lona; mang kapa mang a ka hlabeledago tlošago selo se sengwe go Lona, a gana gore Le bjalo; goba mang kapa mang a ka lekago go Le dira le lekaone gannyane, go Le pholetšhetša letšatši le. Mang kapa mang a ka oketšago goba go tloša, yo a swanago go tla tšewa, karolo ya gagwe, go tšwa Pukung ya Bophelo.”

321 Ke ile ka re, “Ka gona, seo ke ka moka ke se nyakago, Morena, ke go dumela Le.” Gomme ka go Se, sefapano sela kua, Kriste o tllile. Ke phethagalo, tsela ka moka, Lentšu le lengwe le le lengwe le A kilego a le bolela. Tšea Puku ka seatleng se, histori ka seatleng se, gomme e no hlatsela thwi go otlologa tlase, e phethagetše. Gomme ke ile ka re, “Gona, Morena, nkamoge!” Gomme ge ke dirile, ke ile ka amogela Kriste, Moya wo Mokgethwa ka pelong ya ka, gomangkanna ya ka. E be e se nna.

322 Ke be ke babja nako ye nngwe, ge wa ka . . . Ke lahlegetšwe ke mosadi wa ka. Ke lahlegetšwe ke lese. Oo, ka lahlelwa ke tate wa ka, gomme ka lahlelwa ke ngwanešu wa ka, gomme ka lahlelwa ke mogadibo wa ka. Gomme Billy o be a robetše, a e hwa, gomme—gomme ke be ke no ba kgauswi le go ya. Ke be ke eya go rotoga tsela, ke lla, ke eya lebitleng la gagwe; gomme yena le lese, le lese godimo ga letsogo la gagwe. Go ya lebitleng. Ke be ke sepelela godimo. Mna. Isler o be a fela a etla mo go bapala, le a tseba, Mosenatoro wa naga ya Indiana. O be a etla go rotoga tsela. O ile a nkemiša. O kitimetše ntle kua, a bea matsogo a gagwe go ntikologa. E bile ka morago ga lefula la '37. O rile, “O ya kae, Billy? Godimo kua?”

Gomme ke ile ka re, “Ee.”

O rile, “O ya go dira eng godimo kua?”

323 Ke ile ka re, “Ke theetša leeba la kgale.” Ka re, “Ke dula kua kgauswi le lebitla la lese le la gagwe. Leeba la kgale le tla tlase kua, gomme le bolela le nna.”

“Oo,” o rile, “Billy!”

324 Ke ile ka re, “Ya. Gomme ke kwa go sebana ga matlakala ge a o bapala. Le bapala mmimo go nna, Mna. Isler.”

A re, “Ke mmimo wa mohuta mang le o bapalago?” a rialo.

Fale go Naga mošola wa noka,
 Ye ba e bitšago bose go ya go ile,
 Gomme re fihla feela lebopong lela ka leemo la
 tumelo;

Yo motee ka yo motee o hwetša mojako,
 Kua go dula le ba go se hwe,
 Ge letšatši le lengwe ba letša tšona ditlело
 tša gauta go wena le nna.

³²⁵ O rile, “Billy, ke nyaka go go botšiša selo se sengwe.” O rile,
 “Kriste o ra eng go wena bjale? Kriste o ra eng go wena bjale?”

³²⁶ Ke ile ka re, “Ke Bophelo bja ka, tša ka ka moka. Ke ka moka
 tše ke nago natšo, Mna. Isler. Ke a ka—a ka magomo. Ke ka moka
 nka kgonago go swarelela go sona.” Ka baka la eng? Fao go bile
 selo se sengwe se direga, “Godimo ga letlapa le!”

³²⁷ O ile a re, “Ke go bone o eme mo sekhutlong gomme o rera,
 go fiha o lebeга o ka re o be o eya go wa o hwe. Ke go bone, ka
 moka diiri tša bošego, godimo le tlase diterateng, o dira pitšo ya
 balwetši. Gomme ka morago ga ge A tšere mosadi wa gago mong,
 le lese la gago mong, o sa Mo direla?”

³²⁸ Ke ile ka re, “Ge A mpolaya, go le bjalo ke a Mo tšhepa.” Ka
 baka la eng? Ankere ya ka e swere ka gare ga seširo. Ke be ke na
 le gomangkanna. Ke itlemeletše ka bonna go Lentšu la Gagwe,
 gomme Lentšu la Gagwe le be le swere. Ke gomangkanna ya ka.
 Ke hweditše, ka moka dilo tše dingwe tše di ka palelwa, eupša
 Kriste a ka se tsoega a kgona go palelwa.

³²⁹ Kereke ya Katoliki e na le mopapa go ba gomangkanna.
 Porotesetanta e na le bapišopo ba bona, le dithutotumelo, le
 baokamedi pharephare.

³³⁰ Eupša, nna, bjalo ka Paulo. A o na le phentshele ya gago?
 Bea selo se sengwe fase. Gomme Paulo o rile, ka go Ditiro ya
 20 tema gomme ya 24 temana, “Ga go se setee sa dilo tše se
 se ntšhišinyago.” Oo, o ka kgona go ba le dithutotumelo, o ka
 kgona go ba le eng kapa eng o nyakago, eupša tšona dilo ga di
 ntšhišinye.

Ke kgwapareditše soulo ya ka ka lefelong la go
 khutša,
 Go sesa mawatle a mabelete, gomme ga o tsebe
 mo o lego, (ka tsela *ye*, ka tsela *yela*), gape;
 Ledimo le ka no swiela godimo ga bja lebelete,
 bja ledimo botebo.

Ka moka di ka phenthogela fase.

Eupša ka go Jesu ke bolokegile go ya go ile.

³³¹ Ya. Ga go le setee se dilo tše se ka ntšhišinyago, ka gore ke
 tlemeletšwe go ankere. “Oo, ge e sa le ke kopana le Yena,” Paulo o
 rile, “tseleng yela, ke ile ka tlemelelwa go ankere. O mphetoletše
 go dikologa. O nthomile morago gabotse.” Elelwang, Paulo e be

e le wa mokgatlo le yena, wo mogologolo kudu ka nageng, eupša o ile a tlemelelwa go gomangkanna.

³³² Theetsang. Ke nyaka go le botša selo se sengwe. O be a na le morero ka go mphološa. O be a na le morero ka go go phološa. Gomme ke ikemišeditše, ka thato ya Gagwe, go o dira; e sego go oketša go Lona, goba go tloša go Lona. Kutollo 22:19, ge o nyaka go bea yeo fase. Ka moka gabotse. “Mang kapa mang a tlošago. . .” Ke ikemišeditše. Ke lokišetša go tlogela kereke, gomme le tseba seo. Gomme ka fao ke ikemišeditše go no dula le Ebangedi ye ge feela ke phela, ka thušo ya Modimo. Huh! Elelwang, mogau šo. Go bile dimilione ba hwetšego ka sebeng ge A be a mphološa. Ke nna mang gore A mphološe? O be a na le morero, go mphološa, gomme ke ikemišeditše go rwalela ntle morero woo. Ga ke kgathale. E ka no ba bofelo bja ka, mohlomongwe, gabotse ka pela bjale. Eupša, eng kapa eng e lego yona, ke sa kgwapareditšwe. Ga se ka ke ka e fetola.

³³³ Mna. Isler o rile go nna letšatši leo, ke e ya go hlatloga tsela, o rile, “Billy, ka moka bothateng bjo, a o bolokile bodumedi bja gago?”

³³⁴ Ke ile ka re, “Aowa, mohlomphegi. Bo bolokile nna.” Ya. Ya. Ankere ya ka e ile ya swara. Yeo ke therešo. Ga se ka ke ka Bo boloka. Ba bolokile nna. Nka se kgone go Bo boloka. Ga go tsela go nna go e dira. Eupša Bo bolokile nna. Ee, mohlomphegi.

³³⁵ O bile le morero ka go mphološeng. Go be go le dimilione ka sebeng ge ke etla go Yena, eupša O mphološitše. O be a na le morero wa go dira bjalo.

³³⁶ Lehu la Kriste e be e le gomangkanna, go poifo ye lona. Lehu la Kriste le rarolotše potšišo, ge nosi yela ya lehu e Mo tsetsemetša le go kgwaparetša lebola. Le a tseba, nosi, khunkhwane ye e nago le lebola, ge e ka be ya kgwaparetša lebola lela ka gare, o sobelela go lekanela, ge e goga go tloga, e gogela lebola ka ntle ga yona. Lehu ka mehla le be le na le lebola. Lehu ka mehla le be le na le lebola.

³³⁷ Gomme letšatši le lengwe ge, lela la go ya godimo Khalibari, le go thulana le wona matlapa, Madi a ile a tšhologa godimo ga matlapa, ge a itia tšhila godimo ga Khalibari, a eya Gologotha. Bokamorago bja sefapano seo, bo be bo goga ntle dikgato tša leoto tša Madi tša wo monnyane wola, wa go ohlega mmele o eya, o matšha mmogo kua. Bona ba mo otlala le go Mo šilaganya, ge A be a eya godimo thabeng, eupša O be a na le gomangkanna. O tsebile mo A bego a eme, ka gore Lentšu la Modimo le boletše, ka Dafida, “Nka se tlogele mokgethwa yo Motee wa Ka a bona go bola, le bile Nka se tlogele soulo ya Gagwe ka heleng.”

³³⁸ O tsebile gore go bola go tla ka gare, diiring tše masomešupa pedi. O rile, “Senyang tempele ye, gomme Ke tla e tšošetša godimo gape ka matšatši a mararo.” O be a na le gomangkanna.

339 Šole O a ya, go hlatloga thaba, ka dihupa tša dikwero, mare a mašole a go tagwa ao a go bea lešela go dikologa sefahlego sa Gagwe, gomme ba Mo itia hlogong, ba re, “O moporofeta? Re botše yo a Go iteilego.” O be a le fao, a eya go hlatloga thaba, ka dihlong le kgobogo. Go . . . Diaparo tša Gagwe di tlošitšwe thososo go tloga go Yena, a nyatšwa dihlong, a lekeletše sefapanong pele ga batho, a ponoka. A ehwa ka kgobogong ya Baroma, ka tlase ga mmušo, kotlo ya lehu, Monna yo a bego a se a dira selo.

340 Setori se sennyane nako ye nngwe, se rile, Maria Magadalina o kitimetše ntle gomme a re, “O dirile eng? O fodišetše balwetši ba lena, o tsošitše bahu, gomme o tlišitše tokologo go bao ba bego, ka bokgobeng. O dirile eng?”

341 Gomme moprista a mo opa molomo, go fihla madi a elela ntle, gomme a re, “A o tla theetša yena goba moprista wa gago yo mogolo?” Oo, lefase lela la kereke ya leina, ke thogako ya lona ka moka ga yona. Yeo ke yona.

342 Fao, ya, ba ile ba Mo tšeela pele, eupša ge A be a eya go hlatloga thaba, o be a goga.

343 Diabolo ka mehla o be a e belaela, Yena go ba se A bego a le sona. O rile, “Ge O le Morwa wa Modimo, fetošā maswika a go ba borotho. O tleleima gore O kgona go dira mehlolo. Ge O le Morwa wa Modimo, laela maswika a a fetoge borotho.”

344 Diabolo yola wa go swana wa kgale o a phela lehono. Yeo ke therešo. “Ge o le mofodiši yo Mokgethwa! Šo mokgalabje John *Semang-mang* o dutše mo sekhutlong. Ke a tseba ke segole. Mo fodiše.” A ga le tsebe gore ke diabolo wa kgale wa go swana?

Jesu o rile, “Ke dira feela . . .”

345 Lebelelang, O ile go kgabola mogobeng wa Bethesida, moo dikete di bego di robetše fao, dihlotša, difofu, digole, le ba go omelela, gomme a ya go monna yo a bego a kgona go sepela. O be a kgona go ya go dikologa. A ka no ba a be a na le bothata bja proseteite. Eng kapa eng e bego e le yona, e be e le go ditelega. O bile le bjona masometharo seswai a mengwaga. O rile, “Ge ke etla ka mogobeng, yo mongwe o gatela pele ga ka.” O be a kgona go sepela.

346 O ba tlogetše ka moka ba robetše kua, gomme a ya go yena yo motee yola gomme a mo fodiša. Ka baka la eng? O rile O tsebile gore o be a le ka leemo leo. Ka gona ba rile go Yena, ba Mmotšišitše, ge ba Mo hweditše. Mokgethwa Johane 5, O rile, “Ruri, ruri, Ke re go lena, Morwa ga a kgone go dira selo ka Boyena, eupša se A bonego Tate a se dira.” Fao go gomangkanna ya Gagwe. Yeo e sa le gomangkanna.

347 Ge re be re eme ka kua ka Finland letšatši lela, gomme mošemane yo monnyane yola o be a robetše kua, gomme ka sepela go dikologa, yena a robetše kua, a hwile, o be a hwile

lebaka la seripa sa iri. Le badile ka pukung. Ke ile ka thoma go sepela go tloga, Selo se sengwe se ile sa bea diatla tša bona godimo. Ke ile ka retologa go dikologa, ka gopola, “E be e le eng seo?” Ke ile ka lebelela gape. Ka gopola, “Leta motsotso.”

³⁴⁸ Ka lebelela morago mo godimo ga letlakala la go se ngwalwe la Beibele. “Gomme go tla tla go phethega, mošemane yo monnyane a ka bago mengwaga ye senyane ka bokgale, o tla be a bolailwe ke sefatanaga. Fao go tla be go le mothalo wo motelele wa botala go ya go ile, matlapa a okametše ka kua. Koloji e tla be e robetše go putlaganya tsela, e kgeretlane. O tla be a rwele makause a mannyane, go swana le, godimo bokagodimo; mokolo wa moriri wa go wa lekopelo. Mahlo a gagwe a mannyane a tla be a retologetše morago. Marapo ka mmeleng wa gagwe a tla be a robegile.”

Ke ile ka lebelela. Ka gopola, “O Modimo!”

³⁴⁹ Ke ila ka re, “Emang le homole, ka moka ga lena.” Meyara wa toropokgolo a le fao. Ke ile ka re, “Ge mošemane yola a se godimo ga maoto a gagwe metsotso ye mebedi go tloga bjale, ke nna moporofeta wa maaka; otlelang, le nthakeng go tšwa ka Finland.” Nnete. “Eupša ge a le, le kolota maphelo a lena go Kriste.” Yeo ke therešo. Ba ile ba ema ba homola.

³⁵⁰ Ke ila ka re, “Tate wa Legodimo, go kgabaganya lewatle ka kua, mengwaga ye mebedi ya go feta, O boletše gore mošemane yo monnyane yo o tla be a robetše mo.”

³⁵¹ Go be go le Ngwanešu Moore le Ngwanešu Lindsay, bona ba lebeletše seo. Gomme, mo gohle, ba be ba ngwadile ka Beibeleng. Gomme Dibeibele tše dikete go kgabaganya naga di be di na le yona e ngwadilwe ka gare. E be e le eng? Gomangkanna. Tate o be a laeditše se se bego se tla direga. Fao go be go se poifo, le gatee, ke eme fao. Gomangkanna, nnete, o tla tsoga.

³⁵² Thwi kua ka Finland, fao dikete tša batho di bego di etla ka gare bošego ka bošego, gomme re be re bile re swanelwa ke go ntšhetša ba bangwe ka ntle le go ntira ke bolele le bona, go ba ntšhetša ntle le go bea yo mongwe gape ka gare. O be a eme fao, le ka moka seo. Batho ba be ba nthata, gomme ba be ba bone phodišo e dirwa, eupša mo go be go le mošemane a robetše kua, a hwile. Na gomangkanna e be e le eng? Pono. “Ke dira se Tate a rego se dire. Yo a dumelago go Nna, mediro ye Ke e dirago o tla e dira le yena.” Šeo gomangkanna ya gago.

³⁵³ Ke ile ka re, “Lehu, o ka se kgone go mo swara boteleletelele bjo bongwe. Modimo o boletše. E tla morago. Mo neele godimo.” Gomme mošemane yo monnyane a tsogela godimo, a lebelela go dikologa ka mokgwa woo. Batho ba ile ba idibala, se sengwe le se sengwe. Šeo fao, e ngwadilwe thwi fao, gomme e saenetšwe ke meyara wa toropokgolo, ka tsebišo ya repabliki. Ye ke therešo.

³⁵⁴ Ke eng? Gomangkanna, Jesu Kriste o a swana maabane, lehono, le go ya go ile. Ge yoo e se Modimo yo a go emiša mosadi

go tšwa Naine, ka morwadi wa morwagwe. Ge mang kapa mang a hwile ka go wona matšatši ao, ba be ba mmea ka lebitleng ka pela. Ba be ba sa ba tlogele ba robetše kua. Ba be ba ba bea ka lebitleng. Fao ke Jesu Kriste yo a swanago, maabane, lehono, le go ya go ile. Ya.

³⁵⁵ Lebelelang tlase kua ka Mexico, le lesea le lennyane lela. Ba bangwe ba lena le robetšego mo, le dutšego mo. Gomme lesea lela, ngaka e be e saenne setatamente, se ngwadilwe ka go Banna ba Kgwebo ba Bokriste. “Lesea lela le hwile mosong woo ka iri ya senyane, gomme ye e be e le iri ya lesome bošego bjoo.”

³⁵⁶ Mosadi yo monnyane o be a sa homotšege. Billy o be a eme kua, morwake, a leka go mmea morago. Gomme o bile le, go lokile, ke a thanka ba be ba na le babeagae ba makgolopedi ba eme fao, gomme o be a namela godimo ga bona. Bošego pele, monna yola wa sefoku o amogetše pono ya gagwe, gomme mosadi o e tsebile. O be a le Mokatoliki.

³⁵⁷ Ge, mafelelong, ke rile, “Eya, Ngwanešu Moore, gomme o mo rapelele. Ka gore, lesea lela . . .”

³⁵⁸ E be e ena, e tšhologela fase. Ba be ba eme kua ge e sa le ka leselaphutiana mosong woo, ntle ka go ntikodiko ye kgolo yela ya poo. Gomme ke ile ka re . . . Ba ile ba ntheošetša fase ka dithapo, ka morago, go tsena ka lefelong. Feela fao mašego a mararo.

³⁵⁹ Ke ile ka ema kua. Ka re, “Ge ke be ke bolela . . .” ke rera. Ke ile ka lebelela, ka bona lesea le lennyane ntle mo ka pele ga ka, lesea le lennyane la Momexico, le se na le meno, le nno dula fale le ntshega, thwi mo ka pele ga ka.

³⁶⁰ Ke ile ka re, “Ema motsotso, Ngwanešu Moore. Mo tliše mo.” Oo, gomangkanna!

³⁶¹ Babeagae ba ile ba bula morago. Šo o a tla. O ile a wela fase gomme a re, “Moruti, Moruti.”

Ke ile ka re, “Emela godimo.”

³⁶² Gomme Ngwanešu Espinoza o ile a re, “Emela godimo,” gomme a mmotša ka Spanish. O ile a emela godimo kua.

Ke ile ka re, “Tate wa Legodimo, ke eme mo ka puleng ye.”

³⁶³ Yo mobotsana, yo monnyane mosadi a ka ba masomepedi tharo a mengwaga ka bokgale, selo se sengwe sa go swane le seo, moriri wa gagwe o be o lekeletše fase. Sefahlego sa gagwe se sennyane se be se lebeletše godimo ka mokgwa *wola*, tebelelo ka mahlong a gagwe, tetelo. O be a bone monna yola yo a bego a foufetše ka go felela lebaka la masomenne a mengwaga, mahlo a gagwe a tlile a bulega sefaleng. O tsebile gore Modimo yo a kgonnogo go bula mahlo a a foufetšego, A ka kgona go fodiša lesea la gagwe. Šole o robetše, selo se sennyane sa go omelela se be se robetše ka fase ga lepae ka mokgwa wo, gomme le kolobile tsororo. O be a eme fao mosong ka moka, gomme ka morago ga sekgalela seo, le sona. Fao, e be e ka ba ka iri ya lesometee, iri

ya lesome bošego bjoo, selo se sengwe ka mokgwa woo, a swere lesea lela ntle. Le bone sengwalwa ka go Banna ba Kgwebo ba Bokriste. Fale, a swere lesea lela ka mokgwa woo.

364 Ke ile ka re, “Tate wa Legodimo, ga ke tsebe gore se se ra gore eng. Ke no ba mohlanka wa Gago. Eupša ke bone lesea lela le eme kua. Le be le phela. Ke bea diatla tša ka godimo ga lona, Leineng la Morena Jesu.”

Le ila la re, “Waa!” gomme la thoma go lla.

365 Mme o ile a swara lesea gomme a thoma go goelesa. Gomme batho ba ile ba thoma go goelesa ntle kua, gomme basadi ba idibala le dilo. Ke ile ka re, “O se ke wa bolela selo ka seo. Roma semamathana le lesea lela, le mme yola, gomme le ye go ngaka yeo, gomme le mo dire gore a saene setatamente, gore, ‘Lesea leo le hwile. Le hwile ka nyumonia, mosong pele ga fao, le, goba mosong woo ka iri ya sennyane.’”

366 Gomme re ile ra hwetša setatamente sa go saenwa ke ngaka, “Lesea le begilwe le ‘hwile,’ ka ofising ya ngaka mosong woo, gomme mme o be a le rwele go dikologa letšatši ka moka.”

367 E be e le eng? Gomangkanna. E be e le eng? O dumetše, ge Modimo a kgonne go bula mahlo a a fufetšego, (eng?) Modimo a ka kgona go tsoša mohu, ka gore O a swana maabane, lehono, le go ya go ile.

368 Ke be ke se na le nnete. Ga se ka ke ka tseba go fihla ke bone. Gomme ge ke bone lesea, e be e le gomangkanna, therešo ka go felela. E be e le fao. Lehu le ile la swanelwa ke go lokolla motšwasehlabelo wa lona.

369 Mo go ile Morwa wa Modimo. Nosi yela ya lehu ya thoma go bobola go Mo dikologa. “Aa, A ka kgona bjang go ba moprofeta? A ka kgona bjang go ema kua gomme a dumelela mare godimo ga sefahlego sa Gagwe? A ka kgona bjang go ema kua, a dumela gore ba dire metlae ka Yena, gomme a se ke a dira selo se sengwe ka yona? Yoo ga se Imanuele. E no ba monna wa mehleng. Lebelelang dihuba tša matagwa go tšwa go mašole a go tagwa. Lebelelang sefahlego sa Gagwe se tšwa madi.”

370 Diabolo o rile “Ke tla Mo hwetša. Ke tla Mo hwetša.” Šo a tla, bjalo ka nosi, lebola la lehu, o bobola go Mo dikologa. Eupša, ngwanešu, ge nosi yela e ka be ya kgwaparetša lebola la yona ka go Imanuele yola, ge a tšwela ntle, o lahlegetšwe ke lebole, le lehu ka bolona.

371 Ga go makatše Paulo, moragorago, o kgonne go lebelela ka sefahlegong sa lona, a re, “Oo, lehu, lebola la gago le kae? Lebitla, phenyo ya gago e kae? Ditebogo a di be go Modimo, Yo a re fago phenyo!” Lehu la Kriste e be e le gomangkanna go monna yo mongwe yo a bego a le boifa.

372 Pelo ya ka e re “amene” go Lentšu le lengwe le le lengwe ka Pukung ya Gagwe. Ke a tswalela, nnete go lekana bjale. Ke no swanela ke go ripa se. Le a bona?

373 Ke ka baka leo ke a tseba Moya wo Mokgethwa ke khampase ya ka ye e ntlahlago. Ke yo Motee yo a ntrago gore ke tsebe gore Lentšu le ke therešo. Ke gomangkanna ya ka. Ke go phadima ga Letšatši ga ka. Ke Bophelo bja ka. Ke ankere ya ka. Ge mathata a le godimo, Ke Naledi ya ka ya lebowa. Ge ke lahlegile, Moya wo Mokgethwa ke khampase ya ka ye e ntlahlelago morago go lefelo.

374 Dikereke tša maina di bjalo ka dinaledi tše dingwe, di šutha le lefase. Dinaledi tše dingwe di a šutha ge lefase le šutha, eupša e sego naledi ya lebowa. Lefase le ka šuthela mo le nyakago, eupša e dula e iketlile. Oo, ngwanešu, Naledi ya lebowa e kgwapareditše. Tše dingwe di šutha go dikologa, o kgona go di bona *mo* le *kua*, le kae kapa kae gape. Yeo ke tsela ka dikereke tša maina.

375 Eupša Kriste ke gomangkanna. Ke yo Motee o ka kgonago go bea kholofelo ka go yena. Ge dikereke tša maina di go dirile ka moka gore o phetlegele godimo, e no lebelela go Naledi ya lebowa. Moya wo Mokgethwa ke khampase ya gago. Ka mehla O dula a le therešo go Lentšu la Gagwe.

376 Ge ba mpoditše gore tšona dilo di ka se kgone go direga ka letšatšing la sebjalebja bjale ka le, ke tsebile. Ge—ge fao—ge fao go se Modimo, gona phelang, ejang, enwang, gomme le thabe. Fao go Modimo, a re Mo direleng. Gomme ke phetše go bona letšatši leo A dirilego se sengwe le se sengwe, le go tsoša bahu, ge A be a le mo lefaseng. Gomme re a tseba gore ka setatamente se se ngwadilwego, gore yeo ke therešo. Ee, mohlomphegi.

377 Ke gomangkanna ya ka. Bjale Mo dire Gomangkanna ya gago. Tšeela ka gare . . . Ka nako ya bothata bja ka, ka mehla Ke gomangkanna. Bjale hlokomelang. Ka mogau wa Modimo . . .

378 Bjale bokaonekaone ke tswalele. Go ba llata. Go lokile, lebelelang mo, ke be ke gopola gore e be e le iri ya lesometee, gomme ke masometharo go lesomepedi.

379 Bagwera, letšatši ka moka, bošego ka moka, ngwaga ka moka, ka moka go kgabola Bokagosafelego, re ka se kgone go bolela ka Lona. Le se leke go Bo naganišiša ntle. O ka se kgone. Fao ga go tsela ya go Le naganišiša ntle. O re, “Ngwanešu Branham, ge—ge o . . .”

380 Ga ke tsebe. Ke no dumela. Ke tlogela go leka, go dira eng kapa eng ka Lona. Ke no Le dumela, seo ke ka moka. Le a bona? “Ga se yo a kitimago, goba yo a ratago; ke Modimo o laetša kgauelo.” Le a bona? E sego ka mediro. Ke ka mogau. Le a bona? Ke no Le dumela. Modimo, go tšwa go Yena go dira gohle ga lona. E no Le dumela, dira godimo ga Lona.

381 Pina ye ya go tsebalega, ke ba kwele ba bapala goba ba e opela mo goba felotsoko.

Oo, lerato la Modimo, ka fao le humilego le go hlweka!

Ka fao le hlokago magomo le go tia!

Le tla ema go ya go ile,

Pina ye Bakgethwa le Barongwa.

382 Ge monna ka mmetse, a lekile go pšhatla fase, goba a lekile go laetša ka thuto ya gagwe, o tla go gafiša. O ka se kgone go e dira. O se ke wa leka go e dira. O se ke wa leka go Le naganišiša ntle. Modimo o feta go naganišiša. Ga o naganišiša Modimo ntle. O no dumela Modimo. Seo ke sep- . . . Seo ke sephiri. O se ke wa Le naganišiša ntle. E no Le dumela. Nka se kgone go go botša se Le se rago. Nka se kgone go go botša gore o e dire bjang. Ke no tseba ke no Le dumela. Seo ke ka moka.

383 Go no swana le ge o tshepiša selo se sengwe go serathana se sennyane, o a dumela. O swanetše go boloka lentšu la gago. O ngwana wa Modimo. O boloka Lentšu la Gagwe. E no Le dumela ga bonolo. O se ke wa šišinywa. E no dula thwi fao. Modimo o e dirile nako ye nngwe, O swanetše gore a e dire gape. Ge A sa dire, O tla go botša gore ka baka la eng A sa kgone go e dire. Gomme seo ke therešo. Bjale, e no dula thwi le Lona.

384 Le a tseba, temana e tee yela kua . . . Ke a dumela ngwanešu yo bohlokwa kua, o kolobeditšwe bošego bja go feta, o opela pina yela, “Oo, lerato la Modimo.” Ba mpoditše gore temana yela, karolo ye ya yona, e hweditšwe e ngwadilwe lebotong la lefelo la batho ba go hlanya. Ge e rile:

Ge re ka tlatša lewatlekgolo ka enke,

Goba maratadima a dirilwe ka pampiri;

Gomme lehlaka le lengwe le le lengwe lefaseng
ya ba pene,

Gomme monna yo mongwe le yo mongwe
mongwadi ka mošomo;

Go ngwala lerato la Modimo godimo

Go tla omiša lewatlekgolo go oma;

Goba a diseekorolo di be di ka kgona go- . . .
swara lohle,

Le ge le tsapolwa go tloga leratadimeng go ya
leratadimeng.

385 Nagana ka lona. Ge, e ka ba tharo nneng ya lefase ke meetse. Gomme lebelela haetorotšene le okisitšene ka moyeng, bošidi le dilo. Le a bona? Ge monola wo mongwe le wo mongwe e be e le enke. Gomme nagana ka dibilione, le ditrilione le ditrilione tša mahlaka, a a bego a tla ba mafofa a go ngwala. Gomme nagana ka dibilione tša banna ba ba bego ba le lefaseng, gomme yo mongwe le yo mongwe wa bona e le mongwadi ka mošomo. Go karabetša tšona dipene ka go lewatlekgolo, le go leka go

naganišiša ntle lerato la Modimo, go tla gopiša lewatlekgolo go omelela; goba sekorolo se ka kgonā go swara ka moka, le bile le ge le ka tsapolwa go tloga Bokagosafelego go ya Bokagosafelego.

³⁸⁶ O se ke wa Le naganišiša. O ka se kgone. O tla lahlegelwa ke monagano, o leka go Le naganišiša. E no Le dumela. Mo dire gomangkanna ya Gago. Dula kua, khutšo ye botse le boitemogelo bjo o ka se tsogego wa bo lebala. Kgwaparetša go Leo, gomme ankere ya gago e tla swara bokagare ga seširo.

A re inamišeng hlogo tša rena.

“O yo mogolo gakaakang! O yo mogolo gakaakang!”

³⁸⁷ Ke ba bakae ka mo, ka dihlogo tša lena di kobilwe mosong wo . . . Go batamela Ngwaga wo Moswa bjale. Gomme o be o le wa bodumedi kudukudu, gomme seo ke se sebotse. Ke a e leboga, yo mongwe le yo mongwe wa lena. Ke na le nnete Modimo o a dira. Eupša ka nnete ga se wa ke wa ba le boitemogelo bja gomangkanna?

³⁸⁸ Sona Selo se sengwe seo o sego wa se dira tumelo, ga se wa no se eleletša, eupša Selo se sengwe se boletše morago go wena, gomme ka gona o bone bophelo bja gago bo fetoga go tloga ka nako yeo. Le a bona, Lentšu le lengwe le le lengwe la Modimo, tshepišo ye nngwe le ye nngwe, e feleletšwa ka “amene,” ka gona o swere go gomangkanna. Ka gore, elelwang, O rile, “Magodimo le lefase di tla feta, eupša Lentšu la Ka le ka se palelwe.”

³⁸⁹ Ga se wa be wa tla lefelong leo bjale, moo o ka kgonago gore “amene” go Lentšu le lengwe le le lengwe, ge le be le le kgahlanong le thutotumelo ya gago, Le be le le kgahlanong le kereke ya gago ya leina, eupša o nyaka go tla lefelong leo, go swana le Moshe, go swana le bohle ba bona? Ga se ba ke ba kgonā go dira seo go fihla ba swara gomangkanna yela. Gomme o e nyaka ka bophelong bja gago mosong, a o ka no laetša se se swanago ka go no emišetša diatla tša gago go Modimo? Modimo a go šegofatše. Ka moka gabotse, mohlomphegi. Ka moka gohle moagong.

³⁹⁰ Tate wa mogau, ke a tseba gore nako ye nngwe re swanetše go arogana. Fao go ya go ba nako ge re eya go tlogela lefase le. Ga re tsebe gore ke nako mang, gomme ga e dire phapano ye ntši kudu. Ge nako ya rena e fedile, gona re nyaka go tla. Morero wa rena wa go dula mo ke go direla Wena.

³⁹¹ Gomme ge e sa lego tseleng go ya ditshenyegong, letšatši le lengwe, bjalo ka ge Paulo a be a le tseleng go ya Damaseko, go dira mmudubudu wa Kereke, Seetša se ile sa mo foufatša. Gomme, O Modimo, Seetša sela se ile sa mo latela, ka gore E be e le Kriste. Gomme o ile a kgwaparetša kua go gomangkanna, gore, le lehu ka bolona, o kgonne go sega ka sefahlegong sa lona, gomme a re, “Ditebogo di be go Modimo Yo a re fago phenyo ka Jesu Kriste.”

392 O bile gomangkanna ya go felela go moapostola yola. O be a le . . . O be o le Amene go yena, ka go lefoko le lengwe le le lengwe. O bile Naledi ya bophelo bja gagwe, kota ya go hlahla. O bile khampase ye ya go mo hlahla go kgabola ledimo. O bile kutollo. O bile pono. O bile dikholofelo tša gagwe, phološo ya gagwe. Le mo iring ya lehu, ge a be a tseba gore o ya go lona, O be o sa le gomangkanna ya gagwe.

393 O be o le gomangkanna ya Daniele. O be o le gomangkanna ya baporofeta ka moka. Bogareng ga diphapano tša kereke tša maina, le mathata a matšatši a bona, le Bafarasei le Basadutsei, go le bjalo go be go sa le banna ba ba tšerego Wena go ba gomangkanna.

394 Gomme lehono, Morena, banna le basadi ba kwelobohloko, ba lerato, le—le dipelo tše di tšwago madi, Morena, ka boitemogelo bja nnete bja go tseba Modimo, le go ba le—le—le netefatšo ya gomangkanna. Mohlomongwe ka moka batho ba ba kilego ba tseba, pele, Morena, e be e le go tšoena kereke. Gomme re a lemoga, bjalo ka ge ke lekile go, ka tlhokofalo, e sego go fapana; O tseba pelo ya ka; eupša go ba botša gore, “O ka se kgone go tšoena Kereke. O tšoena lefelo la marobalo, mafelo a go robala a Methodist, le Baptist, le Katoliki, le Pentecostal. Eupša o tswalelwa ka Kerekeng, Mmele wa Kriste wa sephiri, gomme la ba maloko a Mmele wa Gagwe, le dimpho tša Moya, go dira Mmele wa Gagwe wo mogolo go sepela ka tiro le maatla.”

395 Modimo, seo ke se diatla tše di bego di se bolela mosong wo, ge di ile godimo. “Mpee, O Morena. Ntšee, nkgoloke, ntire. E no dira boemo bja ka ka bophelong go ba gomangkanna ye bjalo, e tlemeletšwe go Kriste, gore nka se ke ka nagana selo gape eupša gomangkanna yela.” E fe, Morena. Ba šegofatše. Fodiša balwetši le batlaišwa. Phološa balahlegi.

396 Bjale, Morena, re a tseba ke setlwaedi go biletša batho aletareng, eupša seo se bile setšo go rena. Gomme mosong wo, dialetara di tladitšwe, gomme le—le bana ba bannyane le—le ka moka, eupša, Morena, ka mokgwa wo mongwe O boletše le bona. Ba emišeditše diatla tša bona godimo. Ba dirile—ba dirile, bjalo ka ge go bile bjalo, sephetho. Ba nyaka. Ba—ba—ba nyaka selo se sengwe sa nnete. Gomme ke neela thapelo ya ka legatong la bona. E fe go yo mongwe le yo mongwe yo mongwe, Morena. E ba le rena bjale, o lebalele dibe tša rena, o fodiše malwetši a rena, le go re fa tokologo ye re e nyakago.

397 Gomme, Morena, ka godimo ga dilo ka moka, a nke re se tsoge ra lebala, lehono, gore re tlemeletšwe go gomangkanna, Naledi ya rena ya lebowa, go Khalibari, go Kriste. Gomme Moya wo Mokgethwa o tšea Mantšu a Modimo le go A dira a bonagale ka nnete go rena, ka go fodiša balwetši, go re laetša dipono, go tsoša bahu, le go dira feela tlwa se A tshepišitšego go se dira.

398 Gomme a nke kereke ye, le batho ba, goba karolo ya Mmele wa Kriste ye e kgobokanego mo mosong wo, e phele go swana le ka mo Jesu a rilego e phele. “Lena le letswai la lefase.” Gomme a nke ba be letswai kudu go fihla setšhaba sa bona se tla nyorwa. Letswai la bopa lenyora. Gomme letswai le kgona feela go phološa ge le kgoma. Gomme ke a rapela, Modimo, gore O tla fa se go batho, gore ba tla ba bathopi ba soulo, le bona.

399 Šegofatša modiša wa rena, Ngwanešu Neville, mohlanka yo wa go kokobela, Morena. O eme lefelong la gagwe la mošomo, feela ka tlhamphekogolo, bjalo ka leloko la Mmele wa Kriste, o leka bokaonekaone kudu bja gagwe go latela se sengwe le se sengwe se O tlogo go mmošša gore a se dire.

400 Šegofatša bahlokomelaphlo, bona banna ba ba emego le nna ka mogau ka mo go ye kgolo ye, ya leswiswi nako ye ke bego ke kgabola go yona.

401 Ema le Kereke ye e rapetšego le nna le go ema kgauswi le nna ka dinako tša bothata. Morena, ke a ba rata. Gomme ke neela thapelo ya ka, gore ba tla lebelela go Wena, Morena. A nke ba lebelele go tloga go letsopa le le hwago la mohlanka. A nke ba lebelele go Yena Yo e lego Mokgonatšohle, e lego Yena. Gomme re a tseba, Morena, gore re a felela. Ga go kgathale gore re bo mang, re sa no ba ba go hwa. Eupša, e sego motseta, eupša Molaetša. E fe, Morena. Moo ke mo re šupago, go Jesu Kriste Morwa wa Modimo. E fa gore O tla ba wa nnete kudu go yo mongwe le yo mongwe mo lehono, le go bana ba bannyane, gore O tla ba gomangkanna go phuthego yohle. Re kgopela ka go la Jesu Leina. Amene.

Ke a Mo rata, ke a Mo rata
Gobane O nthatile pele
Gomme a lefa phološo ya ka
Godimo ga mohlare wa Khalibari.

402 Bjale, ge re e opela gape, šišinya diatla le yo mongwe ka pele ga gago, morago ga gago, thoko ga gago, feela yo mongwe le yo mongwe šišinyang diatla bjale. E nong go ba le dutše. E nong go retologa go dikologa gomme le šišinye diatla, ge le kgona. Le a bona?

Ke...[Ngwanešu Branham o šišinya diatla
ge phuthego e opela *Ke A Mo Rata*—Mor.]
...?...
...-fetše ya ka...?...

Ba sa tšwa go tsebiša, “Selalelo, Mošupologo bošego, gare ga bošego.”

403 A re emišeng diatla tša rena bjale ge re Mo opelela. Ke ba bakae, ke bakae ba kwago (lena) gore Ke gomangkanna ya lena? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] Lentšu, Ke Lentšu. A le a dira go dumela leo? [“Amene.”] Ke Lentšu. Gomme Moya wo Mokgethwa o mediša Lentšu leo, go dira Seetša sela go phela ka go wena, sa

Lentšu, ponagatšo ya Lentšu. Bea Lentšu ka pelong ya gago. A Moya wo Mokgethwa o tle ka gare, gomme hlokomela Lentšu le sepela. Dumela. E ba wa go kokobela. O se ke wa kganyoga go ba yo mongwe yo mogolo. E ba yo e sego motho, gore Modimo a kgone go go dira yo mongwe. Le a bona? Ka moka gabotse. Dira seo bjale.

⁴⁰⁴ A yo mongwe le yo mongwe o a Mo rata? E reng, “Amene.” [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] Le tseba se lentšu *amene* le se rago? “Ka fao a go be bjalo.” Amene. Yeo ke therešo.

⁴⁰⁵ A re reng, “Haleluya.” [Phuthego e re, “Haleluya!”—Mor.] Le tseba se leo le se rago? “Tumišang Modimo wa rena.”

⁴⁰⁶ Ge ke be ke le ka Jeremane e sego telele go fetile, ke tsogile pele (e ka ba) masometharo, batho ba dikete tše masomenne ntle kua letšatši leo, gomme ka re, “Ke selo sa go se tlwaelege gore lena batho ba Jeremane ga le kgone go kwešiša.” Ka re, “Tseleng ya ka go theogela mo lehono, mpša e nkgobotše ka Seisemane. Yeo ke therešo.” Ka re, “O be a se na le bothata le gatee. Gomme fale go be go dutše nonyana, gomme e nkopeletše ka Seisemane. Ke tle go theoga seterata, gomme mme o be a na le lesele le lennyane godimo ga letsogo la gagwe, ge ke etla ka morago kua ka morago, gomme,” ka re, “lesele lele le be le lla ka Seisimane. Molato ke eng ka lena batho?” Yeo ke therešo. Oo, ge o no lebelela tikologong, O mo gohle. A ga se Yena? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] Nnete, ke Yena.

⁴⁰⁷ Bjale a re nong go emiša diatla tša rena le go tswalela mahlo a rena, le go opela, ge re kgopela modiša go tla godimo bakeng sa go phatlalatša.

A re emeleng godimo, pele. Yo mongwe le yo mongwe godimo ga maoto a gago mong, yo mongwe le yo mongwe.

⁴⁰⁸ A le a Mo rata? Gape bjale e reng, “Amene.” [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.]

⁴⁰⁹ Gomme le a tseba, lentšu *haleluya* le a swana ka go semmotwana se sengwe le se sengwe. Eya ka dithokgweng tša Mahottentot tša Afrika, *haleluya* ke lentšu le le swanago. *Haleluya*, e swanetše goba gabotse e le tumediša ya Bakriste. A e ka se be? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] *Haleluya*, lentšu le ra “tumišang Modimo wa rena.” Gomme O swanetše ke yona. A ga se yena? [“Amene.”] Yena ka go felela ke Mophološi wa ka. Yena ka go felela ke Jesu Kriste, Morwa wa Modimo, go nna. Yena ka go felela “o a swana maabane, lehono, le go ya go ile,” go nna. A O ka tsela yeo go wena? [“Amene.”]

Ke a Mo rata, ke a Mo rata
Gobane O nthatile pele
Gomme a lefa ya ka . . .



GOMANGKANNA NST62-1230M
(Absolute)

Molaetša wo ka Ngwanešu William Marrion Branham, setlogong o abilwe ka Seisimane ka Lamorena mosong, Disemere 30, 1962, mo Branham Tabarenekele ka Jeffersonville, Indiana, U.S.A., o tšerwe go tšwa go theipi ya go gatišwa ya makenete gomme o ngwadilwe ntle le go fokotšwa ka Seisimane. Ye ya North Sotho phetolelo e ngwadilwe gomme ya phatlalatšwa ke Voice of God Recordings.

NORTH SOTHO

©2017 VGR, ALL RIGHTS RESERVED

VOICE OF GOD RECORDINGS, SOUTH AFRICA OFFICE
58 DISA ROAD, ADMIRAL'S PARK, GORDON'S BAY 7140 WESTERN CAPE
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

VOICE OF GOD RECORDINGS
P.O. Box 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.
www.branham.org

Tsebišo ka tokelo-kgatišo

Ditokelo ka moka di bolokilwe. Puku ye e ka ngwalollwa godimo ga sengwalolli sa ka gae go šomišwa ke mong goba go fiwa ntle, mahala ntle le tefo, bjalo ka sedirišwa go gaša Ebangedi ya Jesu Kriste. Puku ye e ka se kgone go rekišwa, go tšweletšwa gape ka bopepetla, go romelwa go website, go bolokwa go sedirišwa sa go bušetša, go hlathollelwa malemeng a mangwe, goba go šomišetšwa go kgopela ditšhelete ntle le tumelelo ya go ngwalwa ya Voice Of God Recordings®.

Tshedimošo ye e Tseneletšeng goba materiale yo mongwe o leng gona, ka kgopelo ikopanye le:

VOICE OF GOD RECORDINGS
P.O. Box 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.
www.branham.org